

Šibenik
Naučna biblioteka
/besplatno/

ŠIBENIK, 21. OŽUJKA 1962.
BROJ 496 GODINA XI
List izlazi svake srijede * Uređuje redakcijski kolegij * Glavni i odgovorni urednik — NIKOLA BEGO * Uredništvo: Šibenik, Ul. Jelke Bučić 5 * Telefon uredništva 25-62 * Ru-kopisi se ne vraćaju

šibenski list

ORGAN SOCIJALISTIČKOG SAVEZA RADNOG NARODA KOTARA ŠIBENIK

Cijena 20 dinara * Izdaje: Novinsko-izdavačko poduzeće »Štampa« Šibenik * Direktor MARKO JURKOVIĆ * Mjesečna pretplata za FNRJ 100 dinara, za inozemstvo 200 dinara * Tekući račun: Komunalna banka Šibenik 435-11-8 * Telefon štamparije 22-28 i 29-5?

Sa sjednice NO šibenske općine

Osnovne smjernice urbanističke izgradnje grada Šibenika

Sjednica oba vijeća Narodnog odbora općine Šibenik održana je prošlog petka i na njoj je usvojeno nekoliko važnih odluka, među kojima one o općinskom prirezu i porezu na dohodak u stalnom i paušalnom iznosu za 1962. godinu. Usvojeni propisi o plaćanju poreza na dohodak u stalnom iznosu predviđaju izdvajanja u fiksnim stavovima ovog poreza, koji plaćaju zanatlije bez stalnog poslovnog mjesta i neke druge osigurane osobe. Tako će, na primjer, peroniski nosači umjesto ranijih 1500 dinara sada plaćati 2500 dinara godišnje, čistači obuće 5000 umjesto 3000, a ostali nosači 6000 umjesto ranijih 4000 dinara. Zidani i bojadisari plaćat će sada 9000, krojačice 10.000, a električari, vodoinstalateri i ostale slične profesije 11.000 dinara godišnje. Prema odluci o plaćanju poreza u paušalnom iznosu na prihode od izdavanja namještenih soba u zakup usvojeno je također izvjesno povećanje stavki i odnosi se uglavnom na više kategorije. Tako će se za sobe koje se izdaju u zakup uz mjesecnu naknadu ove godine plaćati 1000 dinara umjesto ranije 700 za godišnju naknadu do 24.000 dinara, zatim 1500 dinara za godišnju naknadu do 30.000 dinara, 2000 za godišnju naknadu do 42.000 dinara i 3000 dinara za godišnju naknadu do 50.000 dinara. Za sobe i ležanje koji se izdaju povremeno ili samo u sezoni putničima i turistima povećanje se odnosi samo na više kategorije, a određivat će se prema cijeni ležaja i to 1000 dinara za ležaje sa

cijenom od 300 dinara i 1500 za ležaje sa cijenom višom od 300 dinara. Ove porezne stavke odnose se na slučajevima kada se postigne naknada od 30 do 60 noćenja, a za naknade preko toga porez se nešto povisuje. Međutim, pri donošenju ovih propisa vodilo se računa o stimuliranju vlasnika soba za razvoj turizma, pa se predviđa da će sav finansijski efekat povećanja u ovoj godini iznositi oko 300.000 dinara. Odluka o općinskom prirezu nije dovela do povećanja poreznih stopa u odnosu na prošlu godinu, jedino su povećane stope prireza za područje grada od 2 na 5 posto.

IZMJENE O NAČINU UPRAVLJANJA MANJIM LUKAMA

Na sjednici oba vijeća su usvojila manje izmjene u ranijim propisima o načinu upravljanja manjim lukama i pristaništima na području općine time, što je nadležnost odluke proširena i na luku Jadrtovac, a Odlukom o izmjenama ranijih propisa o lučnim naknadama, redoviti daci škola u Šibeniku, koji dnevno putuju brodovima oslobođaju se plaćanja naknade od 20 dinara po svakom putovanju.

»KRTKA« SAMOSTALNO PODUZEĆE

Doneseni su novi propisi o dnevnici i naknadama za odvojeni život službenika i o naknadama odbornicima i članovima drugih kolektivnih tijela za troškove prilika vršenja njihovih dužnosti. Tako se za službenike koje postavlja Narodni odbor općine dnevnicu povisuje na 2500 dinara, za službenike raspoređene od IV plaćenog razreda na više na 2000 dinara, a za ostale iznosi 1700 dinara. Dnevnicu za službena putovanja odbornika, članova savjeta i drugih organa Narodnog odbora općine Šibenik unutar područja općine iznosi 1500 dinara, a izvan područja općine 2500 dinara. Pred ovoga odlučeno je da Stambena uprava u Šibeniku dobije status Ustanove sa samostalnim financiranjem, a na odluku radničkog savjeta pogona »Krtka« u Šibeniku data je suglasnost na izdvajanje iz sastava poduzeća »Žitoprerađiva« u Kninu i na osnivanje samostalnog poduzeća u Šibeniku.

ŠTO PREDVIĐA URBANISTIČKI PLAN?

Među važne akte usvojene na sjednici spada svakako Odluka o osnovnim direktivama urbanističke izgradnje grada. Naime, kao što je poznato generalni urbanistički plan Šibenika je već ranije izradio inž. arh. Dragutin Boltar i on se na osnovu ranije donesenih zaključaka već primjenjuje. Međutim, uslijed pomankanja prostora koji bi regulirali tu materiju, plan nije do sada imao svojstva zakonske osnove. Prema usvojenim osnovnim direktivama grad je podijeljen u poslovnu zonu u starom dijelu grada i u Draci, u zonu škola, društvenih i zdravstvenih objekata u Varošu, Dragi, Šubićevo, Baldekinu i Biocima, u zonu servisa, obrta i lake industrije u Crnici, Ražinama i prostoru oko sv. Mare, zatim u zonu teške industrije u predjelu Crnice i Ražina, zonu rekreacije i sporta u predjelu Šubićevo, Rokić i Bioci i stambenu zonu u predjelu Šubićevo, Crnica, Varoš, Mažurice, Baldekin, Križ i Mandalina. U vezi s ovim predviđeno je da se visoka stambena izgradnja provodi uzduž svih glavnih gradskih saobraćajnica. Pored ovoga plan predviđa razvoj željezničkog saobraćaja, prema kome je različni dio lociran u predjelu Ražine, lokosaobraćaj u predjelu

Mandalina, teretni saobraćaj u predjelu Šipada, Rogaća, Dobrike i gata Vrulje, a putnički saobraćaj u predjelu Draga, koja će prema predviđanjima biti vezana podzemnim tunelom sa Crnicom. Plan dalje razrađuje razvoj gradskih cestovnih saobraćajnica, zatim razvoj šuma i javnog zelenila i lokaciju novog gradskog groblja u predjelu Gvozdenova.

REORGANIZACIJA TRGOVAČKE MREŽE

Raspripravljalo se i o prijedlogu Trgovinske komore kotara o koncentraciji i specijalizaciji trgovinske mreže u Šibeniku. Radnički savjeti trgovačkih poduzeća »Kornat«, zatim »Gradski magazin« i »Tehnomaterijal« su donijeli zaključke da se ide na specijalizaciju poduzeća koja se bave trgovinom industrijske robe, jer je dosadašnja organizacija na tom području dovela do svaštstva i nepotrebnog gomilanja često nekvalitetne robe u sva tri poduzeća. Prema izvršenim analizama utvrđeno je, da je dosadašnji način poslovanja dovelo do povećanja troškova robnog prometa, do lošeg asortimana robe i do zamrzavanja zaliha, što je sve smanjivalo po-

slovnju sposobnost poduzeća. Prema međusobnom sporazumu i zaključcima radničkih savjeta ovih poduzeća »Gradski magazin« će se baviti prodajom tekstila, kratke i pletene robe i konfekcije, »Tehnomaterijal« gvozdarjom i metalnom robom osim kuhinjskog pribora, muzičkim instrumentima električnim, građevnim, sanitarnim i drugim tehničkim materijalom, a »Kornat« s užarskom robom, obućom, kožom i proizvodima od gume, ribarskim i sportskim priborom, bojama, parfumerijom, knjigama, namještajem i drugim artiklima ove prirode. Vijeća su jednoglasno usvojila ovaj prijedlog, jer će se kako je izneseno ovom koncentracijom mnogo bolje koristiti postojeći fond prodajnih i skladišnih objekata, stvoriti će se uslovi za bolju specijalizaciju stručnih kadrova, poboljšati asortiman robe i postići sniženje troškova prometa i manipulacije.

GARANCIJE NA IZNOS OD 150 MILIJUNA

Na odvojenim sjednicama vijeća su odobrila zajmove i dala garancije na njih na osnovu traženja raznih privrednih organizacija u iznosu od oko 150 milijuna dinara. Na zajedničkoj sjednici prema prijedlogu Općinskog komisije je za najtežaj za postavljanje direktora u privrednim organizacijama za direktora poduzeća »Palk« imenovan je Čedo Polak, za direktora nedavno spomenih trgovačkih poduzeća »Konzuma« i »Prehrane« imenovan je Jugo Junaković. (T. Dean)

PERO CAR I inž. STJEPAN LAMER BORAVILI SU U ŠIBENIKU

U toku prošlog tjedna boravili su u Šibeniku Pero Car, sekretar Republičkog sekretarijata za saobraćaj i veze i inž. Stjepan Lamer, direktor Uprave za ceste NR Hrvatske. Oni su sa predstavnicima Narodnog odbora kotara i šibenske općine razgovarali o stanju i nekim aktuelnim problemima saobraćaja na ovom području. Posebno su se osvrnuli na pitanja izgradnje jadranske ma-

gistrale kroz grad i na dionica-ma Rogoznica — Šibenik i Pirovac Šibenik. Drugovi Pero Car i Stjepan Lamer u pratnji predstavnika vlasti i stručnjaka razgledali su gradilišta jadranske magistrale, na dionici između Pirovca i Vodica. Oni su se tom prilikom interesirali za tok radova kao i za rokove završetka šibenske dionice.

Povodom donošenja Zakona o amnestiji

Kako će se primjenjivati amnestija

Odluka Savezne narodne skupštine da se amnestira preko sto pedeset hiljada ljudi izvan zemlje i hiljadu u zemlji, naišla je na snažan odjek i dalje je predmet razgovora. U inostranstvu su otišli mnoga pisma u kojima srodnici javljaju svojim najbližim o tom događaju. U isto vrijeme postavljaju se mnoga pitanja što potvrđuje koliko je interesiranje za ovaj značajan korak za koji je u Saveznoj narodnoj skupštini rečeno da ga može donijeti samo zemlja koja je ostvarila političko jedinstvo naroda i čije se društveno uređenje zasniva na humanizmu. Pitanja koja se postavljaju su različita. Izabrali smo nekoliko od njih i pokušat ćemo da na njih odgovorimo na osnovu dobijenih obavještenja i tumačenja Zakona.

Jedno od čestih pitanja je, kada amnestija stupa na snagu. Pretpostavimo li da će Zakon o amnestiji biti objavljen u Službenom listu idućeg četvrtka — 22. marta, amnestija bi stupila na snagu poslije osam dana, što znači krajem marta. Poznato je da su već poduzete mjere da se odmah poslije stupanja zakona na snagu, puste iz zatvora oni na koje se amnestija odnosi.

Postavlja se i pitanje — što treba da uradi čovjek koji je u inostranstvu da bi se koristio potrebne podatke, predstavništvo izdaje potvrdu na osnovu koje emigrant sređuje odnose u zemlji u kojoj živi ili traži povratak u domovinu. To je ustvari jedino mogući postupak, jer od pojedinca zavisi da li će tražiti amnestiju koju dobija, ako nije naišao ratni zločinac, izvršilac najtežih krivičnih djela protiv naroda i države ili ako danas se djeluje aktivno i organizirano protiv naše zemlje. Prema tome, ovo je odgovor jednoj majci: ako je netko poslije bjekstva klevetava Jugoslaviju, između ostalog, i zato da bi stekao pravo na azil — oprašta mu se.

Da li amnestija važi i za one koji su otišli u istočne zemlje za vrijeme kampanje Informbiroa i tamo ostali poslije pomilovanja 1961. godine. Odgovor je — da, pod uslovom da spadaju u one na koje se amnestija odnosi. S obzirom da ima ovakvih pitanja, valja reći da se amnestiraju emigranti, bez obzira da li žive u zapadnim ili istočnim zemljama.

Česta su pitanja šta će se učiniti za zaposlenje ili penziju ako emigrant odluči da se vrati u domovinu. Njemu će se svakako pomoći u granicama naših mogućnosti da ponovo zasnuje život, odnosno da se zaposli. U tom pogledu već postoje iskustva, a što se tiče penzije i radnog staža primijenili bi se naši zakonski propisi o socijalnom osiguranju itd. U svakom slučaju je bitno da povratnik postaje ravnopravni građanin s istim pravima i obavezama kao i drugi. Oni koji ostanu u inozemstvu, a žele da posjete rodbinu, ne treba da očekuju nikakve nove propise o tome. Dovoljno je da zatraže vizu — i njima će se, kako je to i dosada radeno — omogućiti dolazak. Diplomatsko konzularnim predstavništvima je naloženo da omoguće što jednostavnije, lakše i brže reguliranje pitanja za koja je zainteresiran emigrant. To su prije svega prava na stalan pasos, na posjetu zemlji i sve ono što se daje državljaninu koji živi u inostranstvu. U svakom slučaju amnestija omogućuje svima na koje se odnosi, dolazak u posjetu Jugoslaviji bez straha da će biti krivično gonjeni za učinjena djela. J. Šćetić

Sporazum u Evianu Izjava vlade FNRJ

Tanjug je ovlašten da objavi sljedeću izjavu vlade FNRJ: »Sporazum koji je 18. marta 1962. godine potpisan između privremene vlade Alžirske Republike i vlade Francuske Republike predstavlja događaj od izvanrednog značenja ne samo za alžirski i francuski narod nego i za sve afričke narode i cijelu međunarodnu zajednicu.

Positivan raspjet dugogodišnje alžirske drame, za koji se sa toliko žrtava i samoprijegora izborio alžirski narod, služi na čast, ma koliko kasno došao, svima koji su zaslužni za to da je na kraju ipak došlo do sporazuma.

Vlada FNRJ duboko je uvjeren da je ovaj sporazum, koji predstavlja osnovu za demokratsko rješenje alžirskog problema, u punom interesu i alžirskog i francuskog naroda, kao i interesu njihove ravnomjerne suradnje. Zato je opravdano očekivati da će biti uloženi svi napori kako bi se odredbe sporazuma dosljedno provela u djelo, što podrazumijeva i odlučne mjere protiv zločinačkih avanturista koji su sebi postavili za cilj onemogućenje postizanja i provođenja sporazuma.

Vlada i narod Jugoslavije, koji su dosljedno podržavali pravdu i borbu naroda Alžira i njegovo pravo na samoopredjeljenje, nezavisnost, jedinstvo i teritorijalni integritet, iskreno pozdravljaju postignuti sporazum kao krupan korak ka ostvarenju nezavisne alžirske države i vide u njemu veoma značajan doprinos učvršćenju mira u svijetu.

Pojačana aktivnost SSRN - neophodna društvena potreba

Na nedavnom plenumu Socijalističkog saveza Srbije istaknuto je da su zadaci, koji stoje pred našom zajednicom u ovoj godini, istovremeno i zadaci organizacija SSRN. Ovi zadaci se, prije svega, odnose na naš privredni razvoj, probleme društvenog standarda, unapređenje proizvodnje i dalje razvijanje komunalnog sistema.

Urednik »Sedme sile« obratio se predsjedniku Glavnog odbora SSRN Srbije Dušanu Petroviću da nam izloži glavne zadatke u privrednom razviku ove godine i u vezi s tim ulogu organizacije Socijalističkog saveza. Odazivajući se našoj molbi drug Petrović je za »Sedmu silu« odgovorio:

— Osnovni zadatak koji je postavljen u društvenim planovima je znatno povećanje porasta proizvodnje. Ostvarenje ovog zadatka utoliko je važnije, što je u 1961. godini došlo do znatnog usporavanja tempa porasta proizvodnje i što je potrebno otkloniti teškoće koje su nastale u našem privrednom razviku u toku prošle godine. U tom smislu ova godina može da bude presudna za uspješno izvršenje Petogodišnjeg plana. Prema društvenom planu Srbije, u ovoj godini potrebno je ostvariti povećanje obima proiz-

vodnje u industriji za 13,5 odsto, u građevinarstvu za oko 10 posto itd. Ukupna društvena investiciona ulaganja u ovoj godini treba da iznose oko 578 milijardi.

Ovakvo obimni zadaci u privrednom razvoju mogu biti izvršeni, ali je za to potrebno maksimalno zalaganje kako radnih kolektiva, tako i svih ostalih društvenih snaga, kao i promjena ekonomskih uslova u kojima posluju neke privredne grane. Vratiti privredni tok, a prije svega industrijsku proizvodnju, na visoke stope porasta proizvodnje, a na toj osnovi i svih vidova proizvodnje, koje smo imali od 1956. do 1960. godine — to, po svemu sudeći, postaje najveći zadatak godine 1962. u privrednoj oblasti. I to je zaista težak zadatak, pa je veoma pojačana aktivizacija Saveza komunističkih, Socijalističkog saveza, sindikata i drugih u oblasti problema privrednog razvoja, sada postala neophodna društvena potreba. Zbog toga Socijalistički savez mora više nego do sada da se okrene problemima privrednog razvoja, da ih prati, da pruža pomoć organizacijama koji neposredno rade u proizvodnji, da mobilizira naše radne ljude na ostvarenje zadataka.

Na naše pitanje: kako gleda na dalje osposobljavanje organizacija Socijalističkog saveza za efikasnije djelovanje u savremenim uslovima, Dušan Petrović je odgovorio:

— Prateći pažljivo djelovanje i rad Socijalističkog saveza mislim da osnovni uzrok slabog rada nekih organizacija leži u tome, što su okrenute sebi a ne životu, što se u svojoj aktivnosti bave isušivši svojim unutrašnjim, organizacionim pitanjima i što se u rješavanju društvenih pitanja orijentiraju samo na svoje snage, ne saradujući dovoljno sa drugim društvenim faktorima u komun. Međutim, očigledno je da se određeni društveni problemi, prema tome i potrebe za društvenom akcijom, ne javljaju samo u okvirima Socijalističkog saveza, čak i prije svega ne tamo. Oni se javljaju u poduzećima, ustanovama, zadrugama, mjesnim zajednicama itd. ukrajno, u svim oblastima društvenog života. U toj situaciji biti zatvoren u sebe, imati u vidu samo svoje organizacije, a ne biti naišire okrenut problemima koje nameće praksa, nužno dovodi do toga da se zaostaje za razvitkom. Iskustvo nam je nedvosmisleno da su i organizacioni najsrednije

one organizacije koje su ušle u aktivan društveni život, pa kroz tu aktivnost sredivale i rješavale i svoje organizacione probleme.

Ozbiljna slabost nekih organizacija je i u tome, što se još uvijek bave isključivo objašnjavanjem pojedinih političkih odluka, a nisu istovremeno tribine na kojima se grade i formuliraju određena politička gledišta. Zbog toga i u metodi rada drugih organa, koji odlučuju o mnogim životnim pitanjima, ne osjećaju se uvijek potreba i obaveza da se prilikom donošenja odluka i njihove realizacije više oslone na Socijalistički savez, u smislu širokog konsultiranja građana.

Politički sadržaj rada organizacija Socijalističkog saveza ne može se iscrpiti samo općepolitičkim akcijama, već konkretnim akcijama, vođenim na osnovu poznavanja ovih kretanja, ali čiji je izvor nenosredno u određenoj sredini. Dosadnje iskustvo nam je pokazalo da su najbolje rezultate postigle upravo one organizacije, koje su se najviše orijentirale na osnovne društvene i političke probleme iz svoje sredine. Takve organizacije su i uspjele da u rješavanju tih problema okupe najširi krug građana.

U povodu godišnjice smrti Moše Pijade Uspomena na čovjeka i borca

Petnaestog marta 1957. godine jedna neočekivana vijest tužno je odjeknula u srcu svakog našeg čovjeka. Umro je veliki revolucionar, istaknuti rukovodilac Partije, neumorni stvaralac za sreću svoje domovine Moša Pijade. Život popularnog »Čiča Janka« ugasio se u trenutku kada je izvršavao jedan od mnogobrojnih zadataka Partije i naroda, kojima je posvetio čitav život svoj ispunjen četrdesetogodišnjim revolucionarnim radom.



Već pet godina počiva u Groblju narodnih heroja tijelo jednog od najvećih sinova ove zemlje. Ali uspomena na Mošu Pijadu živi neposredno i snažno kao što žive njegova mnogobrojna djela koje je tako nesebično ostavio u nasljeđe svom narodu.

Veličanstven, pun samoodricanja, bio je životni put Moše Pijade. To je bio put svestranog stvaralaca, istaknutog državnika, političara, marksističkog teoretičara, publiciste, slikara. Njegovo životno djelo vezano je uz najveća historijska zbivanja u našoj zemlji i krupne događaje koji su se smjenjivali na svjetskoj pozornici. Vrijeme u kojem je Moša Pijade kao član Komunističke Partije Jugoslavije počeo svoju revolucionarnu aktivnost bio je najteži period u teškoj ali slavnoj historiji radničkog pokreta u našoj zemlji. Ali kako ga nisu slomile godine provedene u glavnjačama stare Jugoslavije, njeega isto tako nisu umorile ni vrleti, koje je svlađavao od prvog dana Narodnog ustanka. Onima koji su s njim dijelili teške godine tamničkog života ostao je u živom sjećanju lik izvanrednog drugu, koji je vodio stalnu borbu za olakšanje života zatočeničima, lik učitelja i neumornog prevodnika Marksističkih djela. A kada je sa svojim narodom ušao u borbu protiv stranih okupatora i domaćih izdajnika, nije bilo borca koji nije poznao ili čuo za »Čiča Janka«. Kao član Vrhovnog štaba, uz druga Tita on neumorno radi na organizaciji i izvršenju narodne vlasti.

Dani pobjede značili su za Mošu Pijadu početak jedne nove stvaralačke aktivnosti. Sva njegova toliko poznata i poslovična radna energija usmjerana je sada na razvijanje našeg društvenog sistema. Neprohodne vrleti zamijenio je radnom sobom i prostornijama Savazne narodne skupštine gdje je danonoćno radio. »Nema ni jednog djela državne uprave u kome on nije surađivao i teoretski i praktično«, rečeno je u prijedlogu Snpske akademije nauka za izbor Moše Pijade za njenog redovnog člana.

Prošlo je pet godina od smrti čovjeka koji se putikom i perom borio za bolji, sretniji život svog naroda. A svaki dan, svaki događaj nosi u sebi nešto što nas tako živo sjeća na Mošu Pijadu. I u ove dane kada naša zemlja priprema novi ustav, misli se intenzivno vraćaju na »Čiča Janka«, na njegov otmoran udio u raznim djelima koja predstavljaju temelje u organizaciji socijalističke države. Zato je uspomena na svjetli lik Moše Pijade trajno urezana u našim mislima.

Konferencija SK u Tvornici elektroda i ferolegura

Napredak u proizvodnji

Pored delegata, XV godišnjoj konferenciji Saveza komunista u tvornici elektroda i ferolegura prisustvovao je i Čiro Milutin, sekretar Općinskog komiteta SK Šibenik. Referat o radu organizacije SK i narednim zadacima podnio je Petar Zjačić. Nakon diskusije izabran je novi tvornički komitet od 13 članova. Za novog sekretara izabran je Stipe Baljkas.

Konstatirano je ipak da su se komunisti dosta angažirali u primama na rekonstrukciji pogona ferolegura i elektroda, u čemu su dosad zabilježili dobri rezultati. Ideološko-političkoj izgradnji organizacije posvećena je prilična briga. Primijećeno je, međutim, da izvjestan broj članova SK ne sudjeluje aktivno i u drugim društveno-političkim organizacijama u okviru komune, u gradu ili pak na selu, pa je ukazano na potrebu jačeg angažiranja cjelokupnog članstva u rješavanju ključnih pitanja, naročito onih sa područja društvenog stanadarda. Što se tiče prijema novih članova u organizaciju, referat i diskusija ocijenili su da je na tom sektoru bilo previše kampanjskog rada, pa otuda i proizlazi podatak da je veoma mali broj osoba iz redova Narodne omladine primljen u članstvo SK. Na konferenciji je također zapaženo, da je u izvještaju bilo premalo riječi o tome kako se vrši raspodjela dohotka i u kolikoj su se mjeri na tome aktivirali komunisti. Kakvi su rezultati postignuti i da li je bilo nekih nepravilnosti u raspodjeli dohotka, o tome nismo mogli čuti ni jedne riječi u diskusiji, iako je govorilo osam delegata.

U centru pažnje ove konferencije nalazila su se tri pitanja: daljnje razvijanje organa radničkog upravljanja, zatim nastavak radova na rekonstrukciji tvorničkih pogona, te aktivnost članova SK u društveno-političkim organizacijama i njihov udio u rješavanju problema od vitalnog interesa za šibensku komunu. Konferencija je veoma povoljno ocijenila djelovanje organizacije SK u daljem razvijanju organa radničkog upravljanja, naročito u pružanju inicijative na aktiviranju većeg broja proizvođača radi unapređenja i usavršavanja proizvodnih procesa. U decentralizaciji upravljanja tvornicom učinjen je korak naprijed u tome, što je najveći broj kompetencija već prenesen na ekonomske jedinice odnosno na zborove radnih zajednica. To se veoma pozitivno odrazilo ne samo u racionalnijem korištenju raspoloživih kapaciteta, nego i u realnijoj raspodjeli dohotka. Od slabosti koje su se ispoljile na tom sektoru posebno je uočena činjenica, što o mnogim problemima proizvodnje, pa i o novinama koje su uvedene kod raspodjele dohotka, nije pravovremeno bio obaviješten cijeli kolektiv, u čemu glavna krivnja leži na članove SK i sindikalne aktiviste.

Pored Čire Milutina, koji se uglavnom osvrnuo na idejno-političko uzdizanje članstva i na provođenje daljnjih akcija na tom planu, u diskusiji su sudjelovali Petar Škarica, direktor tvornice, zatim J. Žonja, D. Lukin, D. Marković, Č. Čeramić, J. Lacmanović, Milan Ninić i predstavnik NOH-a. (j)

Uskoro počinje rad Centar za izobrazbu omladine

Veliki broj omladine na području šibenske općine nametnuo je potrebu svestranijeg i obuhvatnijeg idejno-političkog djelovanja. Dosadašnje forme rada ma koliko one bile dobre ipak se nisu pokazale sasvim dovoljnim u radu sa srednjoškolskom i radničkom omladinom. Prije svega nije bilo jednog centra iz kojeg bi se sve akcije koordinirale, nije bilo dovoljno uvjeda u sve ono što mladi ljudi traže, što žele znati, a znaju malo ili ne sasvim dovoljno.

Uzdizanja u prvom redu omladinskih rukovodećih kadrova. Pored toga, već stanovito vrijeme djeluje i Tribina mladih u okviru Narodnog sveučilišta. Međutim, sav taj rad nije bio u dovoljnoj mjeri povezan. I, eto, upravo se zbog toga i stalo na stanovite da je nužno potrebno osnovati Centar za uzdizanje omladine.

Zbog toga je na inicijativu Općinskog komiteta Narodne omladine došlo do zamisli da se osnuje Centar za izobrazbu omladine. Predviđeno je da centar, pored sadašnjih oblika i aktivnosti, osnuje i neke druge punktove, preko kojih će se naš omladinac uzdizati. Poznato je da u Šibeniku već nekoliko godina djeluje omladinska politička škola, koju je s uspjehom završilo nekoliko stotina radničke i srednjoškolske omladine. Ta škola pokazala se kao veoma pravilan vid

Prema informaciji koju smo dobili u Općinskom komitetu Narodne omladine Šibenik taj novostvoren centar pored dosadašnje omladinske političke škole i Tribine mladih, imat će u svom sastavu i katedru za rad s pionirima, te tzv. »školu života, na kojoj će u toku šest mjeseci rada omladina biti upoznata sa životom porodice i sličnim problemima. U okviru Centra radit će i klubovi prijatelja muzike, filma i klub mladih pjesnika.

Osnivanje Centra za izobrazbu omladinskih kadrova bez sumnje će mnogo potpomoci rad omladinske organizacije. (B.)

Dopisi čitalaca

Treba škola, ali i čitaonica

Našavši se u teškoj situaciji kako da razmjesti odjeljenja Osnovne škole u Drišui iz školske zgrade koja se adaptira, mjerodavni su organi, među ostalim, jedan razred preselili u čitaonicu. To je bio jedini izlaz i ovako je rješenje primljeno s razumijevanjem. Ali, kako je rad čitaonice time onemogućen, a ona zatvorena — i to ne na kraće vrijeme nego i za godinu-dvije — smatramo da je potrebno da se i za čitaonicu nađe prikladna prostorija. Ovom prilikom ističemo da je čitaonica bila jedina kulturna ustanova u mjestu koja je dnevno okupljala oko 200 čitalaca, a sada smo lišeni i toga. Čitaonica je bila bogato snabdjevena sa 62 primjerka dnevne i periodične štampe koja se sada gomila nepročitana, pa rukovodilac čitaonice namjerava da je otkáže. Apeli-

ramo na prosvjetne organe u općini — kad nemamo Savjeta za kulturu — da nađe što prije prostoriju za čitaonicu, jer ona nije luksuz već kulturna potreba. (c)

U KNINU PRIREDENA MODNA REVIIJA

U organizaciji zagrebačke »Estrade« i kninskog Doma JNA u Kninu je po prvi put održana uspješna i veoma dobro posjećena revija mode.

Pošto je to ujedno bila muzičko-revija priredena, u programu su sudjelovali istaknuti interpretatori zabavnih melodija, Beti Junković, Jasna Benedek, Ivice Serfezi i Vice Vukovi. (m)

BORBU PROTIV NEGATIVNIH POJAVA

provoditi kroz organizacije SSRN

Bilo bi iluzorno misliti da je naš razvitek već na takvom stepenu da se u njemu ne mogu javljati razne negativne pojave, greške, deformacije, nesocijalističke tendencije i tako dalje. One često proizlaze iz raznih protivvrječnosti našeg društva, neravnomjernog ekonomskog razvoja, nejednako razvijene društvene svijesti itd. Međutim, upravo zbog toga borba protiv tih pojava postaje sastavni dio cjelokupnog idejno, organizacionog i praktičnog rada svih naših organa, organizacija, pa naravno, i pojedinaca. O tome je bilo dosta riječi i na Trećem plenumu CK SKJ, na plenumima i sastancima rukovodstava Saveza komunista i Socijalističkog saveza, a to je i inače čest predmet razgovora na raznim tribinama, u štampi itd.

Svakako da u tome naročito značajnu ulogu mogu da odigraju, kao što u velikom broju slučajeva već i igraju, organizacije Socijalističkog saveza, njihove sekcije, političke tribine. U praksi se pokazalo da one mogu veoma efikasno utjecati prije svega na pravilno analiziranje određenih pojava, na njihovo uočavanje, a zatim i na njihovo ispravljanje. Po pravilu, svaka inicijativa u tom pravcu nailazi na veoma snažnu podršku građana i na njihovo aktivno učešće u borbi protiv raznih slabosti.

Nema sumnje da je jedan od prvih uslova za široku i sistematsku aktivnost na ovom polju pravilno informiranje građana, kolektivna i drugih društvenih organa o takvim pojavama. Često se događa da se prilikom informiranja iznose pretežno pozitivne stvari i uspjeti, jer se smatra da bi iznošenje slabosti i nedostataka moglo da demobilizira ljude, da umanji njihovu aktivnost i borbenost. Takva praksa nije borba, jer stvara određene iluzije kod ljudi i ne uključuje ih u rješavanje određenih problema. Nedostatak protiv negativnih pojava može više da demobilizira, nego same te pojave. Praksa je toliko puta pokazala da upravo onda kad su ljudi objektivno i tačno obaviješteni o stanju stvari i kad su svjesni slabosti, neuspjeha i nedostataka, kako svojih tako i tuđih, jača njihova riješenost da se oni otklone, pa se najčešće i otklanjaju.


Prema tome, u Socijalističkom savezu se može i mora povesti otvorena borba protiv negativnih pojava. Pri tome nije dovoljno da se o njima govori uopćeno, već sa punom analitičkom preciznošću, jasnoćom i riješenošću da se isprave. Nema potrebe ni da se pod izgovorom čuvanja autoriteta pojedinih organa njihove slabosti prikrivaju ili opravdavaju. Organizacije Socijalističkog saveza, kao najšire političke tribine građana, treba da budu mjesto gdje će se sa svim oštrinom, otvorenošću i konkretnošću govoriti o pojavama koje su suprotne našem sistemu i koje po svojim posljedicama i štetnom djelovanju znače usporavanje našeg razvika. A to upravo i jeste efikasan način da se takve pojave iskorenjuju. Potrebno je, kako je nedavno rečeno na plenumu Glavnog odbora Socijalističkog saveza Srbije, stvarati takvu atmosferu u kojoj će građani moći otvoreno i slobodno da iznose svoja mišljenja i zapažanja o pojavama birokratizma, samovolje, neodgovornosti, špekuliranja, nebrige prema radnim ljudima i da u svojim opravdanim nastojanjima za uklanjanjem tih pojava nalaze punu podršku Socijalističkog saveza.

Naravno, rukovodstva i organizacije Socijalističkog saveza bit će uvijek u stanju da objektivno ocijene karakter tih pojava i da ih analiziraju, pa prema tome i da zauzmu odgovarajući stav. Zato je potrebno da održavaju neprekidnu vezu i razvijaju saradnju sa svim društvenim organima i organizacijama u poduzećima, mjesnim zajednicama, školama, ustanovama, selima, dakle u svim područjima gdje se takve pojave javljaju ili se mogu javljati.

Nema sumnje da takva djelatnost može samo da oživi političku aktivnost građana, da pomogne razvijanju i zdravih odnosa u kolektivima, da ubrza opći tempo razvoja. Osim toga, takva aktivnost treba da onemogući izvitoperivanje borbe protiv negativnih pojava, jer je činjenica da se u nekim sredinama i kolektivima, upravo zbog nedostatka takve svjesne i usmjerene aktivnosti, javljaju grupe ili pojedinci koji pod vidom borbe protiv negativnih pojava u stvari žele da stvaraju svoje ambicije, želje ili potrebe. Ta njihova »borba« najčešće ide za tim da izazove apatiju, demobilizaciju, nepovjerenje u snagu kolektiva, a ne da razvije jednu zdravu i konstruktivnu političku aktivnost.

Prema tome, svako zataškavanje ili uzmičanje pred negativnim pojavama ne samo da može da im produži vijek i umnoži njihove štetne posljedice, već može da dovede do toga da se borba protiv njih javi u izopačenom vidu, što je još štetnije.

D. Milivojević



Šibenik: Rad u luci

Narodno kazalište Bez ijednog stana

19. o. mj. održana je godišnja skupština sindikalne podružnice Narodnog kazališta u čijem se sklopu nalaze i članovi Kazališta mladih.

Naročito je bilo govora o novom načinu samoupravljanja u kazališnim ustanovama koja uskoro prelaze na financiranje od strane fondova za kulturu koji se formiraju pri NO općine.

Kako se u tom novom načinu financiranja i samoupravljanja kazalištem mora voditi računa o repertoaru, broju premijera i predstava, jer će fond za kulturu na temelju toga određivati visinu iznosa kojim će otkupiti preostali dio onog dijela stvarnog koštanju pojedine kazališne ulaz-

nice, to će se morati voditi računa i o tome da kvalitet predstava bude što je moguće bolji.

Bila je riječi o jednom veoma akutnom problemu — stambenom prostoru. Do danas ni jedan stan nije dodičeljen kazalištu iako ta kulturna ustanova djeluje u našem gradu već punih šesnaest godina. Pojedinci plaćaju 4-9 tisuća dinara za namještenu sobu. Uslijed toga, takvi glumci nakon jednogodišnjeg angažmana odlaze. Osim toga, ne mogu se angažirati kvalitetni glumci, jer prvenstveno traže stan. Nadležni organi bi ovom pitanju trebati pokloniti odgovarajuću pažnju. (AD)

Uz 19-godišnjicu smrti

Narodni heroj Slobodan Macura

22. ožujka 1943. godine, u toku Četvrte neprijateljske ofenzive, munjevito se pronio glas među borcima Prvog bataljona II dalmatinske brigade, da je herojski poginuo njihov komesar, omiljeni rukovodilac i drug Slobodan Macura-Bondo. Drug Bondo je čitav svoj život posvetio Partiji i borbi svog naroda za slobodu i sretniju budućnost.

Četvrta neprijateljska ofenziva je u punom jeku. Još u ranu zoru 22. ožujka 1943. četnici su, nakon artiljerijske pripreme, počeli da stalno napadaju naše položaje. Drug Bondo se toga dana nalazio kod III čete na jednom preplanku gdje su četnici naročito usmjerili svoje napade. Premda su ga drugovi opominjali, da se ne izlaže bez potrebe, drug Bondo nije htio da ni za trenutak ostane po strani. On je ličnim primjerom pokazao kako treba kažnjavati izdajice svoga naroda. U punom jeku borbe, Bondo je stalno bodrio drugove, koji su natrerali četnike na povlačenje. U trenutku kada su naši borci krenuli u juriš na neprijatelja, drug Bondo je pao pogođen od neprijateljskog metka.

Napuštajući obronke Treskavice, borci II dalmatinske brigade odati su dužnu počast svom neustrašivom komesaru i tom prilikom su obećali da će ga osvetiti. I borci nisu iznevierili svog Bonda.

Napuštajući obronke Treskavice, borci II dalmatinske brigade odati su dužnu počast svom neustrašivom komesaru i tom prilikom su obećali da će ga osvetiti. I borci nisu iznevierili svog Bonda.

Knin

Savjetovanje sa rukovodstvima osnovnih organizacija SK

Općinski komitet SK u Kninu organizirao je savjetovanje sa sekretarima osnovnih organizacija, aktiva i komiteta SK. Tvorivice vijajka i željezničkog čvora. Razmatrana su aktualna pitanja idejno-političkog rada u svjetlu provođenja zaključaka Trećeg plenuma CK SKJ. I pored postignutih dobrih rezultata, savjetovanje je ukazalo da još postoje izvjesne slabosti, što obavezuje komuniste koji djeluju u privrednim organizacijama i ustanovama kao na selu i gradu gdje žive, da ih što brže uklanjaju.

U oblasti trgovine gdje su početkom ove godine, u većim trgovačkim poduzećima reformljene organizacije SK, stvoreni su povoljniji uslovi da komunisti mogu uspješnije raditi na unapređenju i modernizaciji trgovine i poboljšati odnose trgovaca-potrošača, te poduzimati mjene za stručno uzdizanje i školovanje novih kadrova.

Problema ima i u prosvjeti, s poteškoćama kadrovskim, učioničkim i stambenim, popuštanja radne discipline kod pojedinaca ili odsustva u društvenoj aktivnosti, naročito u radu s omladinom na selu.

O tim i sličnim pitanjima trebalo bi više raspravljati na sastancima prosvjetnih radnika, a ne kao što se običava da prevladaju diskusije oko honorara i sličnim pitanjima. S tim u vezi ubuduće Općinski komitet SK će organizirati savjetovanja s komunistima koji rade u prosvjeti i pomoći im da uklone postojeće slabosti.

Organizacija SK u zdravstvu ulaže napore da zdravstvena služba funkcionira što bolje. Uspjeha ima i može se reći da ova služba ne zaostaje za istovrsnim službama pa čak i većih gradova. Ali ima pojava na koje komunisti treba uložiti pažnju. To se odnosi na uspostavljanje najboljih međusobnih odnosa među članovima kolektiva, na racionalno korištenje nedovnog radnog vremena i s tim u vezi opravdanosti obima prekovremenog rada.

U privrednim organizacijama i ustanovama često se naslađava da treba imati mlade ljude u organima upravljanja, za sindikalne i ostale rukovodioce i kao da se to omogućava. Međutim ne može ni mladi ni stari zadovoljiti ako nije idejno - politički spreman i ekonomski obrazovan. Upravo o tome osnovne organizacije i njena rukovodstva trebali bi puno više voditi računa pa da putem sindikalnih podružnica u kolektivnu organiziraju češće sastanke i predavanja o ulozi organizacije i organa, i kao i o raspodjeli dohotka, proizvodnji, rukovođenju u kolektivnu, zaštiti pri radu. A o rezultatima rada, djelovanju u kolektivnu i njegovoj perspektivi, što češće obavještavati radne ljude.

Nalazimo se u periodu održavanja sindikalnih skupština i pred izborima za radničke savjete. Za razliku od dosadašnjih izbora organa radničkog umovanja, ovog puta u predizbornoj aktivnosti treba da s velikom pažnjom bude razmatran problem političke raspodjele u kolektivnu.

Savjeti poljoprivrednicima

Pravovremena sadnja krumpira

Sadnju krumpira moramo izvršiti u najoptimalnijem roku s obzirom na klimatske prilike proizvodnog rajona. Taj se optimalni rok usmjerava prema vanjskim prilikama i stanju tla. Kod toga pazimo da se ne sadi prerano, tj. kad nisu još prošli najopasniji proljetni mrazovi i kad zemlja nije još dovoljno ugrijana. Računa se da je najpovoljniji rok sadnje kada je temperatura tla oko 8—10° C, jer u protivnom ako se sadi u hladnu zemlju, krumpir teško i sporo klija, a prijeto također i opasnost od napada raznih bolesti gomolja.

I prekasna sadnja nije poželjna, jer se tada krumpir ne može dovoljno razviti, te ako nastupe rane suše usjev će stradati. Ovakvo postavljeno orijentacioni rok sadnje vrijedi za naklijale i za nenaklijale gomolje. Naročito moramo paziti kod sadnje naklijalih gomolja, jer će oni u nepovoljnim uvjetima vrlo brzo stradati. Slobodno možemo preporučiti da je bolje naklijale gomolje saditi i nešto kasnije nego li ranije.

Prvi čemu će trebati dati valjan osvrt na način izrade pravila i pravilnika o raspodjeli u prošloj godini.

Na savjetovanju je također bilo govora o aktivnosti članova SK izvan radnog mjesta. Kako je naglašeno, nakon poduzetih mjera, održanih sastanaka i seminara pri Općinskom komitetu, zapaža se bolji i jači rad komunističke aktivnosti u mjestima gdje borave. Oni vrše određeni utjecaj na sredinu u kojoj žive, dosljedno provodeći liniju SK, ali ima pojava u nekim selima kao u Plavnu, Mokrom Polju, Otovu, Kovačiću, Kninškom polju i Biskupiji gdje bi u konkretnim slučajevima rad trebalo poboljšati.

U okviru aktivnosti Političke škole u Kninu organiziran je veći broj seminara za partijsko članstvo na terenu. Na tim seminarima obraduju se u okviru 15 tema, najvažnijim područja naše društvene teorije i prakse. Do sada su seminari radili u Kosovu, Strmici, Golubiću, Mokrom Polju, Očestovu i Radučiću. U Zagrebu je seminar prekinut iz neopravdanih razloga, ali će se poduzeti mjere da se ponovno nastavi i program završi.

Iako je bilo preporučeno da seminari obuhvate, pored članova SK, i sve one koji žele da ih pobudaju, ipak tako nije bilo ostvareno, osim u selu Očestovu gdje je tamonišnji omladinski aktiv obavezuje svoje članstvo koje neovisno i s velikim interesom izučava predviđeni program.

KNIN DOBIO PIONIRSKU RADIOSTANICU

— Ovdje Pionirska radiostanica Knin. Počinjemo pokusnim emisijama.

Te riječi čule su se prvi put u nedjelju, 18. marta, na srednjem valu od 202 metra.

I tada od 10 pa do 11,45 sati, uspješno je emitiran prvi njezin program.

Od sada, svake nedjelje u isto vrijeme, radić će pionirska stanica u kojoj učestvuju učenici Osnovne škole kao saradnici i izvođači.

U toku prve polusne emisije čule su se riječi zahvale svima onima koji su omogućili, da se ova lijepa zamisao ostvari, vodničku Vučiću, koji je izradio, Narodnom odboru općine, Općinskom odboru Socijalističkog saveza, koji su novčanim sredstvima i u drugim vidovima dali potrebnu pomoć i ostalima koji su na svoj način dali svoj doprinos. (m)

Radničko sveučilište u Kninu pruža vrlo lijepe mogućnosti komunistima i članovima ostalih društveno - političkih organizacija, da stiču idejno - političku i ekonomsku izobrazbu. Postoji pri istoj ustanovi mogućnost izučavanja ekonomskog i drugog obrazovanja za članove radničkih savjeta, za šire članstvo radničkih kolektiva, kao i za sindikalne rukovodioce. Sad se priprema program i za rukovodioce ekonomskih jedinica.

Pošto Dom JNA u Kninu vrlo često organizira kvalitetna predavanja iz raznih oblasti društveno - političkog, privrednog i kulturnog života, preporučeno je rukovodstvima svih osnovnih organizacija da ta predavanja populariziraju među svojim članstvom i da komuniste kao i sve ostale građane obavezuju na posjećivanje, jer je takav oblik uzdizanja naših radnih ljudi veoma pogodan i koristan.

Pridavajući individualnom obrazovanju veliku važnost, praćenje partijske štampe, dnevnih listova i periodičnih časopisa, neminovna je potreba svakog građanina, a osobito člana SK. Primjećeno je da list »Komunist« nije proširen u dovoljnoj mjeri na području komune. Stiče svega 320 primjeraka. Od toga polovica otpada na pretplatnike, a ostalo se nabavlja u prodavaonici štampe.

Na inicijativu Općinskog komiteta SK nabavljeno je i podijeljeno 1700 primjeraka brošura s materijalima III plenuma CK SKJ. Kako u porodicama ima više članova SK, to proizlazi da svaki komunist u komuni ima taj potrebni materijal. Osim toga izvršena je porudžbina 1570 primjeraka džepnog formata »Programa i Statuta« SKJ. (m)

LIJEP PRIMJER OMLADINE STANKOVACA

Ovih dana oko stotinu omladinaca i omladinki učestvuju u dobrovoljnom radu na popravku ceste kroz Stankovce. Cesta se dosad nalazila u vrlo lošem stanju, što je u priličnoj mjeri onemogućavalo normalno odvijanje prometa, koji je u posljednje vrijeme dosta živ. (RP)

BRIGA O ISKORIŠTAVANJU ŠUME

Šume su se u posljednje vrijeme znatno podigle i krš obrastao zelenilom. Na području općine Stankovci neka šumska područja određena su za sječu drva za ogrev. Međutim, ova podjela nije planirana izvršena, a niti se sječa racionalno obavlja. Na primjer selo Banjevci, u ovoj općini, dobilo je dozvolu za sječu drva uz samu cestu koja vodi za Stankovce. Pojedina lica vrše sječu bez određenog plana i bez kontrole luga. Ovaj rad nesumnjivo treba da bude pod strogom kontrolom šumskog stručnog osoblja utoliko više kada se radi o obnovi i uzdizanju šuma u kršnim predjelima. (RP)

OSNOVANA REŽIJSKA GRUPA ZA GRADNJU SEKTORSKE AMBULANTE U MURTERU

Prije nekoliko dana formirana je režijska grupa koja će rukovoditi radovima na izgradnji sektorske ambulante u Murteru. Novčanim sredstvima će se nabaviti potreban građevinski i opremni materijal, dok će manuelne radove izvršiti dobrovoljno stanovnici Murtera. Sve potrebne pripreme već su izvršene i radovi treba da otpočnu najkasnije do 15. ovog mjeseca. Predviđa se da će nova ambulanta biti gotova pred novu turističku sezonu. (OJ)

U DRNIŠU PREKINUTA NASTAVA ZBOG HLADNOĆE

Učenici Osnovne škole u Drnišu nisu imali nastave čitavog prošlog tjedna zbog jake hladnoće i snažne bure, a ujedno su baš tih dana učionice raseljavane u nove prostorije, jer se postojeća školska zgrada ruši radi adaptacije. (c)

Tijesno

Zadruga u Murteru na krivom kolosijeku

I dok su duž cijele Dalmacije poduzimane zaštitne mjere protiv maslinovih štetočina — Murterini na blizu 300.000 stabala maslina ostavili na milost i nemilost priroci. Razni crvici, maslinove mušice, te druge štetočine, u tolikoj mjeri su pogodili murterske poljoprivrednike da su uništili blizu 50 posto ovogodišnjeg uroda maslina. Kada se ima u vidu da Murter u jednoj prosječnoj godini može da nađe i do četrdeset vagona ulja — onda 50 posto nije mala stvar. Znači, čitav ovogodišnji gubitak uroda maslina košta murterske poljoprivrednike izraženo u novcu više od osamdeset milijuna dinara. Blizu osamdeset milijuna dinara otišlo je u nepovrat, nešto zbog objektivnih razloga, a nešto zbog nepoduzimanja zaštitnih mjera protiv glavnih uzročnika slabog ovogodišnjeg uroda. A praksa je pokazala da su masline nekolicine individualnih poljoprivrednika koji su prskali svoja stabla — donijela bogat urod i zdrav plod.

Poljoprivredna zadruga kojoj je glavni cilj podizanje i unapređenje poljoprivrede, te otkup poljoprivrednih proizvoda od indi-

Interes za naše jastoge

Zbog velikog interesa za našeg »kralja mora« na domaćem tržištu i tržištima Italije, Austrije, Švicarske, Francuske i drugih evropskih država — ovogodišnje pripreme za lov jastoga otpočele su još u toku zime. Stjenovite i strme hridi otoka Zirjane i priobalnog pojasa Primoštena — su jedno od najpoznatijih mjesta na Jadranu za lov ove najukusnije dalmatinske poslastice.

Početkom mjeseca travnja deset ribarskih ekipa otisnut će se u lov. Zirjanski ribari, jedini na ovdajšnjem području koje love jastoge, spustit će na morsko dno prve vrše — pletere i mreže stajadiće na bogata lovišta i odatle podići dragocjeni ulov. Bez instrumenata, po ovoj ili onoj zvijezdi, nekom »feraluc« ili svjetlu iz asamljene kuće ribari nalaze mjesto gdje će spustiti vršepletere, da bi na mirisavu slanu ribu namamili i privukli »kralja mora«. Tako ovdajšnji ribari zovu jastoga, zato što je to najskuplja, »riba« Jadrana.

Iako je šibensko područje bogato jastogama, ribari zbog tradicija zimi opće ne love. Nasuprot šibenskim, splitski ribari upravo zimi kreću u lov na jastoge. Ljeti velike količine jastoga uginu zbog vrućine. Međutim, njegova vrijednost je tada i dvostruko manja.

U Zirjanskoj luci montiran je ovih dana primitivan zajednički »jastogarnik«, depo, gdje se skuplja sav dnevni ulov ribarske zadruge i individualnih ribara. Prema želji i narudžbama pojedinih hotela ili ugostiteljskih poduzeća, šibenski ribarski kombinat »Kornat« koji se bavi otkupom i izvozom jastoga — u svako vrijeme isporučuje svježe jastoge, jer oni treba živu da stignu naručiocu.

Jastog je najskuplja »riba« — prodaje se po cijeni 1.200 dinara kilogram. »Kralj mora« ulovljen u Zirju i Primošenu mnogo je tražen na domaćem i stranom tržištu. Prošle godine izvezeno je preko jedan vagon jastoga. Ove godine se očekuje bolji ulov. (MO)

vidualnih proizvođača, šepa po krivom kolosijeku. Murterska, kao i sve druge poljoprivredne zadruge na području komune Tijesno orijentiraju se ka onim privrednim granama koje donose sigurnu dobit, a zanemaruju svoj zadatak. Nikom i ne pada na pamet da uložiti minimum sredstava u podizanje poljoprivrede, a napose grane maslinarstva. Uostalom, ovu konstataciju najbo-

lje ilustriraju brojke. Murterska zadruga je u toku prošle godine svoje težište rada bacila uglavnom na trgovinu i ugostiteljstvo, tako da su te dvije grane donjele bruto - prometa više od 114 milijuna dinara, otkup poljoprivrednih proizvoda bio je u vrijednosti od 28 milijuna, dok su ulaganja za unapređenje poljoprivrede bila gotovo mikalkvi. (OJ)

Sve veći broj lica zapošljava se u privredi

Hiljade stoljetnih stabala maslina rasutih po kamenjaru otoka Murtera i Modrava, bile su vjekovni, i jedini oslonac, izvor zarade stanovnika otočkih mjesta Murtera i Betine. Svaki pedelj ove siromašne zemlje bio je iskorištavan i zasaden ovom pitomom mediteranskom uljaricom.

Priča počinje tamo negdje, kada su još svi stanovnici otoka Murtera bili dubokog uvjerenja da je život njih »školarja« nezamisliv bez ovih dvjesto pedeset tisuća stabala maslina.

Ali 1956. godine došlo je do preokreta. Ova godina je negirala uvjerenja stanovnika ovog otoka.

Već na početku 1956. godine osjećalo se nešto neprijatno. Prvi dani mjeseca siječnja bili su topli i prijatni kao u svibnja. Rano proljeće sa suncem izmamilo je od nježnih stabala maslina sok sa pupoljicima. Ali pupoljci s obiljem maslinovog soka nisu imali mnogo sreće da se dive ljepoti i veličini proljeća. Došlo je zlo. Ali, Murterani često kažu da ponekad i u nesreći ima sreće. Tako je bilo i kod njih. Uvjereno da je njihov život bez maslina nemoguć — rasplinuo se poput mliječnika. Hladna bura sa smijehom uništila je nježni osjećaj života u tek formiranim pupoljcima maslina. Za dvadeset četiri sata nevremena žitelji ovog kraja ostali su bez ikakve nade u liepu sutrašnju. Stotine obitelji bilo je primorano da se snalazi, seli i prilagođava novom načinu života. Nesreća se u prvi mah nije mogla ni ocijeniti sportske teme, organizirati prikazivanje filmova i predavanja s realno. Preko devadeset posto maslina bilo je uništeno i nesposobno za daljnji onstanak.

I sada Murter i Betina preživljavaju prekretnicu. Stotine muškaraca ne videći izlaza iz vlastitog kruga traži kruh dalje rodne grude. Sve manje je onih koji traže spas u prostranim maslinicima Modrava. Mjeseci prolaze, a ljudi se snalaze i žive novim životom. Brodogradilište u Betini dobiva novu ulogu. Blizu stopešest stanovnika ovih mjesta nalazi zaposlenje u brodogradnji, još toliko ih dobiva ukraćenje, a desetine ih nalazi zaposlenje u Šibeniku. Nekadašnji uzgajali maslina uključuju se već ova uspješno u privredu. Škola sada također dobiva kudikamo veće značenje, nego što je to imala onih »crnih dana u veljači«. Nije potrebno nikome naglašavati ulogu i važnost škole, već i stariji, nastoje na neki način steći makar osnovno obrazovanje. Odmah poslije katastrofe počinje da radi večernja osnovna škola koju kroz pet godina završava blizu 180 odraslih osoba. Od ove brojke polovina ih je završila neku drugu školu, tečaj ili se uključilo u privredu. Turistička privreda dobiva sve više pristali-

ca. Od nekih tridesetak kreveta, koliko ih je Murter imao na raspolaganje prije katastrofe, brojka se penje na blizu 1800 ležaja. Nekadašnji poljoprivrednici — uzgajali maslina postaju centar turizma na području šibenskog kotara.

Crni dani za Murter i Betinu i nisu bili onako crni, kako se to u prvi mah činilo. Zima 1956. godine sigurno će ostati u sjećanju svakog stanovnika ovih primorskih mjesta. Nitko neće poželjeti da se još jednom kotlač sreće okrene na onu stranu kao 1956. (OJ)

U DRNIŠU FORMIRAN OPĆINSKI ODBOR ZA ORGANIZACIJU JUGOSLAVENSKIH PIONIRSKIH IGARA

Brojna kulturna i sportska natjecanja

U prisustvu Ante Bulkića, tajnika Saveza organizacija za fizičku kulturu kotara Šibenik i Ante Petrića, savjetnika Zavoda za školstvo u Drnišu je prošlog utorka formiran Općinski odbor za organizaciju Jugoslavenskih pionirskih igara Odbor broji 10 članova, a za predsjednika je izabran Josip Zagorac, potpredsjednik Jakov Vidović, a tajnika Marija Radas.

Ovogodišnje Jugoslavenske pionirske igre imaju za temu zdravstveni i fizički odgoj, a održavaju se u čast 20-godišnjice Pionirske organizacije. Program natjecanja u okviru Jugoslavenskih pionirskih igara za drnišku općinu predviđa takmičenje učenika osnovnih škola u atletici, streljaštvu, šahu, stolnom tenisu, rukometu, modelarstvu, Titovoj štafeti, te graničarima i štafetnom trčanju, ali samo za niža odjeljenja.

Pored sportskih takmičenja, u školama će se pisati zadaće na temu fizičkog odgoja, prirediti izložbe učeničkih crtanja na toga područja. Predviđeno je da se održe i tečajevi za osposobljavanje kadrova za potrebe fizičke kulture. (c)



Šibenik: Panorama

Razgovor s direktorom Gimnazije prof. Ivom Livakovićem

Učeničko samoupravljanje i planski rad - osnovni zadaci


Da je reorganizacija u školstvu unijela štošta novo i suvremenijeg nije potrebno naročito isticati. U nekim školama u našem gradu, u pogledu života i rada došlo je do krupnih, a moglo bi se reći i korijentnih promjena.

Ipak, izgleda, da je Gimnazija u Šibeniku najbolje i najcjelovitije prišla tom poslu. Za vrijeme trogodišnjeg rada u novim uvjetima, ona je postigla rezultate kakvi se samo mogu poželjeti. Nastavi, slobodnim aktivnostima učenika, proizvodnom radu, praktičnim tečajevima i organizacionoj čvrstini općenito, posvećena je velika pažnja. Da suna svim tim područjima postignuti krupni rezultati, dovoljno je navesti samo jedan, od mnogobrojnih primjera.

Organizacija života i rada u Gimnaziji odvija se po najsvremenijim metodama, tako da je ova škola još u prošloj godini postala ogledni centar radu slobodne aktivnosti za gimnazije na području Dalmacije.

Nastava u ovoj školi pretrpjela je značajne promjene, kaže direktor profesor Ivo Livaković. Ona je prihvaćajući suvremene metode i principe već modernizirana, a modernizacija jedino može pridonijeti kvalitetan rad i obratno.

Međutim, najveća pažnja je posvećena slobodnim aktivnostima učenika. Za njihov rad, svakako, da je najznačajnija protekla školska godina, kada je osnovan maksimum različitih grupa, da bi se ispitala realne mogućnosti za rad i postojanje pojedinih grupa, kako bi se u ovoj školskoj godini mogle oformiti samo oni oblici aktivnosti učenika u Gimnaziji podijeljene su u tri grupe: naučne grupe i to: literarna, strani jezici, geografska s meteorološkom i kartografskom povijesna, biološka, matematička, fizikalna, kemijska, likovna, bibliotekarska, zbornog pjevanja i marksistička grupa, zatim samostalno učeničke organizacije, kao što su KUD »Ruža Vukman« sa dramskom, folklornom i muzičkom sekcijom, SD »Gimnazijalac« i ostale, dok treću grupu sačinjavaju aktivnosti učenika izvan škole. Ipak, bez sumnje, najznačajnije su i najbolje rade Naučne grupe, iako se rad ni ostalih grupa ne može zapostaviti i kazati da nije na jednoj zavidnoj visini. Čak osam naučnih grupa: biološka, kemijska, fizikalna, matematička, geografska s meteorološkom i kartografskom zatim povijesna, strani jezici i grupa predvojeničke obuke imaju svoje kabinete. Osim toga toliko broj kabineta nije uspjela oformiti ni jedna srednja škola, ne samo u Hrvatskoj, nego čak i u Jugoslaviji! Međutim, te grupe ne obrađuju gradivo koje se radi za vrijeme normalnih školskih časova. Oni su išli mnogo dalje od toga — dodao je direktor I. Livaković. Pored različitih vježbi i eksperimenata u kabinetima posebna briga posvećena je razvijanju učeničkog samoupravljanja u naučnim učeničkim grupama i samostalnim društvima i drušinama kao oblicima slobod-



Učenici na praktičnom radu

nih aktivnosti učenika i u tomu je, naročito ove godine, postignut izvanredan rezultat. Pored upravnih odbora grupa, društava i družina, koji se sastoji od predsjednika, tajnika i blagajnika, ove godine oformljeni su i pored učenika ulazi i predmetni nastavnik kao ravnopravni član s višim iskustvom i znanjem.

Svaka grupa, odnosno njezin savjet, izrađuje plan i program rada, na radnim sastancima analizira rad grupe, zatim vodi brigu o izvršenju zadataka koji su Pravilnikom postavljeni, kao i o zakonitostima života i rada grupe općenito. Sve grupe imaju zajednički Pravilnik, tako da je on »zakon« za sve učenike članove grupa, društava i družina.

Naročitu pažnju posvetili smo organizacionoj čvrstini, sistematičnosti, planskom radu, dakle, kako neki kažu formalnoj strani koja je neobično važna za kvalitetan i ozbiljan rad, ističe direktor Livaković. Tako sve grupe vode uredno potrebne knjige (knjiga blagajne, zapisnika, protokola, korespondencije, ljetopisi itd.) a svaki radni sat i sastanak tačno je evidentiran u knjizi zapisnika. Željeli smo među ostalim postići da se učenici već sada upoznaju sa odnosima kojima će se susresti kao gotovi stru-

čnjaci. Tako npr: članarina od pet dinara mjesečno, koja je više simbolična, ne može se platiti odjednom za dva ili više mjeseci unaprijed, nego svakog mjeseca. Njihov »zakon« između ostalog zacrtao je i ovo: jedan učenik može biti član samo jedne naučne grupe, a u izuzetnim slučajevima dozvoljava se da odličan učenik bude član u dvije grupe. Onaj pak učenik koji ima

ki od njih ponešto donese što služi za eksperimentiranje i bolji rad njihove grupe.

U pratnji direktora Livkovića obišli smo nekoliko kabineta. Prvi na »udaru« bio je biološki. Unutra jedna crnooka sedmašica čistij mikroskopa, preslaže knjige zapisnika, evidencije, uređuje prostoriju... A, mi gledamo i bilježimo, što sve unutra ima. I, imali smo što zabilježiti. Modern akvarij, pet mikroskopa, od kojih neki vrijede i po nekoliko stotina tisuća dinara, stručna literatura »Priroda« i »Biološki list« u kojima suraduju i članovi ove grupe, njihov pečat, različiti mikroskopski preparati... Svaki učenik ima svoje radno mjesto, svoj alat. Svaka od četiri podgrupe ima potrebne knjige. Svaki član ima zadatak da izvede neki pokus. Što više, članovi ove grupe prodali su u toku prošle godine osnovnim školama u gradu nekoliko desetaka mikroskopskih preparata. Fizikalni kabinet također raspolaže velikim brojem različitih instrumenata. Kemijski isto tako, dok kabinet za strano jezike, pored vrlo bogate literature i ostalog, posjeduje i dva magnetofona, kino-projektor itd. Geografska grupa s meteorološkom i kartografskom izradila je, pored ostalog, i malu meteorološku stanicu, koja se nalazi na vrhu gimnazijske zgrade.

U različitim grupama, društvima i drušinama radi preko 1100 učenika, od čega samo u naučnim grupama preko 540 učenika. A, one su našle svoje pravo mjesto. Prvi pioniri« naučnih grupa otputovali su u prošloj godini, tako da je ovo već petu godinu njihova postojanja. One, međutim, iz godine u godinu napreduju. Stalan napredak osjeća se na svim područjima života i rada u Gimnaziji. Jer, novo, suvremenije, ono što je u duhu današnjeg vremena mora imati mjesta, i prije ili kasnije potisnuti ono što je zastarjelo, suvišno, nepristupačno i neprihvatljivo za nas, rekao je na kraju našeg razgovora direktor Livaković.


M. RADAK

Foto-kronika




Hladnoća, koja već duže vremena traje, kulminirala je prošlog tjedna neobično snažnim vjetrovom. Nebo je bilo olovnosive boje, a snježna prašina, pomiješana ledom, zabadala nam se u lice. Istina, bijeli pokrivač je ovog puta izostao, ali zato možemo kazati, da su ovo bili najhladniji dani ove zime.

Na slici: svaki prolazak preko obale bio je ravan malom podvigu. Rijetki su bili oni, koji su žurili ovim predjelom.



Nakon, poslije dosta dugo vremena, nastavljeni su radovi na izgradnji novog kina, koje će se nalaziti uz sam hotel »Jadran«.

Sada se upravo radi na postavljanju konstrukcije za betoniranje platforme i krovnih površina. Preostali građevinski radovi morali bi biti gotovi do ovog ljeta, jer je gotovo nezamislivo, da u blizini hotela, u jeku sezone, bude još jedno gradilište.



Nakako u isto vrijeme nasuprot hotelu »Jadran«, potpuno je dovršena i nova zgrada Narodnog odbora općine, postavljen je potrebni namještaj i već u sljedećem mjesecu svi odjeli Općine preselit će u ovu zgradu.

Čim bude dovršeno novo kino, imat ćemo jedan potpuno novi i moderan rajon, koji nam je toliko bio potreban i oko kojega je bilo mnogo diskusija u vezi s njegovim izvođenjem.

J. Celar

Prvo gostovanje „Estrade“ u Šibeniku

U organizaciji Doma JNA prošlog tjedna je u šibenskom Narodnom kazalištu po prvi put gostovao ansambl »Estrada«, koji je za građane i radne kolektive dao četiri priredbe. Oba dana gostovanja dvorana Narodnog kazališta bila je ispunjena do posljednjeg mjesta. U cjelini izvedba je bila na zadovoljavajućoj visini. Osim nastupa renomiranih interpretatora zabavnih melodija Jasne Benedek, Betty Jurković, Vice Vukov i Ivice Serfežija, publika je za zadovoljstvom primila demonstraciju najnovijih modnih uzoraka zagrebačkih tvornica Simečki, »Nada Dimić« i Tvornica, te »Mare« iz Osijeka. Gotovo svi prikazani modeli bili su neobično jednostavni i elegantni.

Od pjevača zabavne muzike publiku se najviše dojmio nastup Betty Jurković, koja je veoma uspjelom interpretacijom nekoliko pjesama izazvala najveći aplauz. I Vice Vukov sa »Ciganskom noć«, »Ave Maria« i »Jednom u gradu tko zna kom« potvrdio je glas jednog od naših najboljih interpretatora zabavnih melodija. U toku priredbi zabavni tjednik »Arena« snimio je u više navrata gledalište radi objavljivanja fotografija trojice nagrađenih lica.

Prije odlaska članova ansambla »Estrada« iz Šibenika razgovarali smo sa poslovnim tajnikom Božom Sinkovićem, koji je našim suradnikom izjavio:

— Neobično sam zadovoljan organizacijom, koju je preuzeo Dom JNA, kao i na topao prijem šibenske publike koja je sa velikim interesom pratila nastupe izvođača i članova »Estrade«. Iako sa skromnim sredstvima, uglavnom zahvaljujući pomoći nekih naših privrednih organizacija, »Estrada« je započela djelovati prije šest mjeseci, nastojeći ne samo da pridonese oživljavanju zabavnog života u manjim gradovima, nego i da što je moguće više približi građanima i potrošačima najnovije modele naših renomiranih tvornica. Naš put kojim smo pošli nailazi često na teškoće, ali mi smo uvjereni da ćemo ih uspjeti savladati. Premda tek mlada ustanova, bez nekih naročitih iskustava, »Estrada« se uspjela već afirmirati među širom publikom, koja je ovaj ansambl neobično toplo primila, što nam najbolje svjedoče pune dvorane. (j)

film

Brak u sjenci

NJEMAČKI FILM. REŽIJA: KURT MAETZIG

Ovaj film smo već gledati prije nekih 13 godina, sasvim dobro ga se sjećamo, pa ipak je i prilikom ponovnog gledanja ostavio na nas snažan utisak. Već je to dovoljan dokaz njegove vrijednosti, koju je malo koji kasnije njemački film dosegao. Bez pretjeranog patosa, sasvim pošteno i otvoreno prikazana je golgota Židova u nacističkoj Njemačkoj. Pomanjkanje i humanog kvaliteta jedne čudovišne rasističke ideologije ispoljava se u jednom rastućem intenzitetu, koje na kraju svoje žrtve priklješti u demonski stisak iz kojega je jedino smrt oslobođenje. Vrijednost ovog filma je s jedne strane u osudi jedne mučne prošlosti, a s druge u njegovoj humanosti, u osjećaju prema čovjeku i njegovim pogaženim vrijednostima, kao i u pouci za budućnost. Činjenica da su ga napravili Nijemci samo mu povećava vrijednost.

Ići ćemo u Sanremo

TALIJANSKI FILM. REŽIJA: DOMENICO PAOLLELI

Popularnost sanremskog festivala je svakako podstakla snimanje ovog filma, koji bi trebao da postigne prvenstveno komercijalni efekat, s obzirom na izvještaje talijanske zabavne muzike Domenica Modugna, Claudija Villu, Betty Curtis, Johnya Dorellija, Ted-

dyje Rena i dr., koje se u njemu pojavljuju. Možda bi tako i bilo, kad filmu ne bi manjkalo nešto što je u ovom slučaju naročito važno, a to je aktuelnost. Pjesme iz Sanremo 1959. su već uglavnom zaboravljene i, makar bile i u najboljoj interpretaciji, interes za njih je svakako izbljedio. A one su ipak glavno u ovom filmu, te je i radnja, kojom film inače nije naročito bogat, više manje u vezi s njima. Ipak, usprkos zaista skromnim vrijednostima i sredstvima koja su uložena u ovaj film, ne možemo reći da nam je bilo neprijatno i da se nismo zabavili.

Nebeski odred

DOMAĆI FILM. REŽIJA: BOŠKO BOŠKOVIĆ I ILIJA NIKOLIĆ

Nekako kao da drama Obrenovića i Lebovića, koja je svjedodno nagrađena prvom nagradom na Sterijinom pozorju, nije baš naročito prikladna za filmsku adaptaciju. U njoj je i pre malo dinamičnih momenta, a da bi se mogla prilagoditi specifičnostima filmskog jezika, a i sami scenaristi (autori drame) više su inzistirali na teatarskom nego na filmskom. Režiserski par je opet sa svoje strane nastojao da bizarnost i mučnost fabule pojača originalnim režiserskim zahvatima, koji kao da pretendiraju na avangardizam u našim okvirima. U tome ih je pomogla kamera, a i elektronska muzika, koja je prvi put korištena u našem filmu i koja se, iako malo previše nametljiva, pokazala vrlo podesnom za potenciranje stravične atmosfere koja dominira u filmu. Ipak, ovaj film, ukoliko može biti interesantan, onda je to za vrlo uzak krug ljudi.

— b —

Izložba slikarstva 17. i 18. stoljeća

Nakon vrlo uspjele izložbe Renesansne, ponovno je u Kninu bila otvorena još jedna izložba, jednako vrijedna i značajna. Bila je to izložba reprodukcija slika istaknutih majstora baroka i marinizama koji su djelovali tokom 17. i 18. stoljeća i ostavili za sobom jedan veliki opus koji će vječito zračiti monumentalnošću likovne poruke, stila i tehnike.

I ova izložba koja se didaktički nastavlja na prethodnu, organizirana je zajedničkim naporima Kulturno-prosvjetnog vijeća Jugoslavije i kninskog Doma JNA. Tu značajnu kulturnu priredbu u velikom broju posjetit će mnogi građani pojedinačno i učenici kninskog škola kolektivno. Svi posjetioци ove galerije reprodukcija ponijeli su snažne utiske sa platna velikih starih majstora Karavada, Goje, Velaskeza, Murilja, Rebranta i drugih. (m)

gradske vijesti

Srijedom u 7

JAVNA TRIBINA RADNIČKOG SVEUČILIŠTA

Srijeda, 21. III — NAJNOVI TEHNIČKA DOSTIGNUCA U SLUŽBI ČOVJEKA. Predavač: inž. Nenad Simić.

Srijeda, 28. III — EKSPANZIJA TURAKA U ŠIBENIK. Predavač: prof. Tomislav Erak. Dvorana Društvenog doma. Početak u 19 sati.

NARODNO KAZALIŠTE

22. III — B. Nušić: »AUTOBIOGRAFIJA« — Predstava za pripadnike JNA. Početak u 16 sati.

23. III M. Misailović: »VRAGOLANKA NIJE ĐAVO«. Predstava za Radničko sveučilište. Početak u 19 sati.

24. III Obrenović-Lebović: »CIRKUS«. Predstava za dake Učiteljske škole. Početak u 10,30 sati.

Obrenović-Lebović: CIRKUS. Predstava za građanstvo. Početak u 20 sati.

25. III M. Misailović: »VRAGOLANKA NIJE ĐAVO«. Početak u 20 sati.

28. III Obrenović-Lebović: »CIRKUS«. Predstava za dake Ekonomske škole. Početak u 10,15 sati.

TRIBINA MLADIH

Utorak, 27. III — LIČNOST U SOCIJALIZMU. Predavač: potpukovnik Milan Miladinović. Dvorana Društvenog doma. Početak u 18 sati.

KINEMATOGRAFI

»TESLA«: premijera norveškog filma »LINE«. (do 25. III) Američki film »KROZ PLANINE DIVLJEG ZAPADA«. (od 26 do 27. III)

»20. APRIL«: talijanski film »NE ZABORAVI ME«. (do 21. III) Premijera francusko-talijanskog filma »LAŽNE NAIVKE«. (od 22 do 27. III)

DEŽURNE LJEKARNE

Do 23. III — I narodna — Ulica Božidara Petranovića. Od 24—30. III — II narodna — Ulica Bratstva i jedinstva.

Matični ured

ROBENI

Rikard, Ante i Mire Marenzi; Dimko, Vico i Tone Vučkorepa; Mira, Dušana i Ruže Mitrović; Zdenka, Mile i Tonke Skušor; Renato, Josipa i Zivane Mrđen; Nevena, Karmela i Jelisave Kuršar; Ljubica, Pavla i Karmela Čuzela — Piljac; Damir, Bruna i Milke Skušor; Neven, Ivana i Milke Vučenović; Lidija, Duška i Josip Stoković; Vinko, Vinko i Miro Marić; Milenko, Mile i Lenke Periša; Neven, Marika i Mame Labor; Jadranka, Vlade i Evine Vilić; Zlata, Marinka i Jerke Čolaj; Dražen, Marika i Ema Čovčanin; Daša, Ante i Vice Batinić; Ivan, Stipe i Mamie Brijas; Mihalj, Lovre i Ljiljane Skušor; Lazi, dr. Nevena i Danica Čolaj; Nedra, Ivana i Ive Papak; Irma, Mate i Stankica Vučkorepa; Nenad, Boška i Anđelka Kerić; Tomislav, Rade i Božice Klamić; Ante, Tome i Božice Roca i Miranda, Mate i Vesele Spahija.

VJENČANI

Kuvač Sime, radnik — Jurić Tonka, radnica; Govorčin Miro, pomerač — Mikelin Josipa, trg. pomoćnik; Dragović Vinko, električar — Gabela Marija, domaćica; Prgin Svetin, pom. šofer — Grgić Manda, domaćica; Nakić Vlatko, šofer — Bjedov Ljubica, bolničarka; Čogelja Franjo, lijevač — Pekas Danica, domaćica i Curavić Ante, radnik — Vučkela Anka, domaćica.

UMRLI

Vulinović - Zlatan Milan pok. Nikole, star 63 godine; Mikulandrić Cvita rod. Elez, stara 83 godine; Rosandić Božo pok. Andrije, star 70 godina; Ferara Matija rod. Cvitan, star 68 godina; Mođić Cvita rod. Rude, stara 62 godine i Antunac Marija rod. Baranović, stara 81 godinu.

Pripreme za turističku sezonu Počeo seminar za iznajmljivače soba

Iako naš grad nije neki veći turistički centar, činjenica je da iz godine u godinu imamo sve više i domaćih i stranih gostiju. Pored hotelskih kapaciteta oni se, naročito ako se zadržavaju kraće vrijeme, smještaju i po privatnim kućama. A to mi danas nazivamo kućna radinost. Upravo ta činjenica je i nagla zainteresirana, u prvom redu Turistički savez kotara, da se takvi gosti u već nastupajućoj sezoni što bolje prihvate u kućnoj radinosti. Jer od toga kako će biti prihvaćeni, kako će ih se smještiti, kako će se prema njima odnositi, uvelike ovisi da li će oni još koji put navratiti do našeg grada. Zbog toga je na inicijativu Turističkog saveza kotara, a u organizaciji šibenskog Narodnog sveučilišta prošlih dana počeo rad trodnevni seminar za iznajmljivače soba. Seminar se održava u prostorijama Općinskog Centra za unapređenje domaćinstva, a prisustvuje mu oko četrdesetak osoba. (B)

S obzirom na važnost tzv. kućne radinosti, odnosno iznajmljivanja soba od strane privatnih lica u našem turističkom prometu, nametnula se potreba obučavanja onih ljudi, koji se bave ovom djelatnošću. Iskustva u međuvremenu sezonska pokazuju da je u ovoj djelatnosti bilo velikih prometa, ali ona nije bila organizirana na način, koji postavlja savremene turističke potrebe. Bilo je tu više stihije i više improvizacije, nego sistematskog rada.

Ne treba smetnuti s uma, da prvotno kućna radinost učestvuje u ukupnom turističkom prometu našeg kotara za čak 70%, i da su naše turističke organizacije još uvijek najvećim dijelom orijentirane na ovaj sektor iznajmljivača. Nema ni govora o tome da se njihov broj ubuduće smanji, bar ako uzmemo u obzir blisku budućnost. Naravno, doći će još i do povećanja ove aktivnosti. Pa ipak, i pored toga, po-

IZLOŽBA REPRODUKCIJE SLIKARA 17. I 18. STOLJEĆA

U foyeru Kazališta u Šibeniku bit će otvorena izložba reprodukcija slikara iz 17. i 18. stoljeća, što je priređuje šibensko Narodno sveučilište u suradnji sa Domom Jugoslavenske narodne armije. Na ovoj izložbi, koja će trajati do subote 24. o. mj., bit će izloženo oko 50 eksponata renomiranih slikara iz raznih evropskih zemalja.

KINOPODUZEĆE ZA POSTRADALE

Sindikalna podružnica Kinopoduzeća u Šibeniku priložila je za pomoć porodicama nastradalih od potresa u makarskom primorju iznos od 50 tisuća, a deset tisuća dinara za postradale od poplave u Trpinju na Pelješcu.

MALI OGLASNIK

PRODAJE SE vrlo povoljno kompletna stolarska radionica sa strojevima u odličnom stanju. Cijena prema dogovoru. Obratiti se na adresu: Janka Slavica, Šibenik, Lenjinov trg broj 9.

MIJENJAM dvosobni komforni stan sa sobicom u centru Rijeke za odgovarajući u Šibeniku. Obratiti se na adresu: Nibola Jelovčić, Rijeka, Borisa Kidriča 16/IV.

UNAJMLJUJEM bolji pianino za šest mjeseci do godinu dana. Plaća unaprijed prema pogodbi. Adresa u upravi lista.

JAVNA ZAHVALA

Prigodom teškog oboljenja i smrti našeg milog supruga, oca, djeđa, svekra i posinka

MILANA VULINOVIĆA-ZLATANA

bankovnog direktora u penziji koji nas je 14. o. mj. u 63-oj godini života neutešne zauvijek ostavio, primili smo od strane brojnih pekošnikovih i naših prijatelja i znanaca, uimedeine izrazie živog žalovanja nad teškim našim subitkom.

Mi im svima, a napose još osobito Opće bolnice u Šibeniku te Smolko-pravoslavnoj eparchiji dalmatinskoj, ovim izričito našu duboku blagodarnost.

Šibenik, 20. marta 1962. Ožaložena obitelj Milana Vulinovića-Zlatana

GODIŠNJA SKUPŠTINA DIJABETIČARA

Filijala Društva dijabetičara Hrvatske za Šibenik i okolice održala je svoju II redovnu godišnju skupštinu. Analizirajući svoj rad kroz proteklu godinu, filijala je zabilježila značne uspjehe, naročito u akcijama oko ranog otkrivanja bolesti.

Savjetovalište je u protekloj godini putem laboratorijskih pretraga otkrilo pedeset novih dijabetičara, a izvršilo preko 1.300 redovnih pretraga. Istaknuta je i pomoć koju je društvo dobilo od narodnih vlasti i Zavoda za socijalno osiguranje. Ta pomoć mnogo je doprinijela da se društvo moglo bez velikih poteškoća ostvarivati postavljene zadatke, naročito u pogledu preventivne i pomoći socijalno ugroženim dijabetičarima. Do sada je pregledano preko hiljadu školske djece i nije pronađen ni jedan slučaj dijabetesa. Sad se više pregledi službenika NO općine i NO kotara, Zavoda za socijalno osiguranje. Okružnog i Kotarskog suda, Narodnog kazališta i Pedagoške akademije. Predloženo je da se upute ekipe i izvan grada.

Iz izvještaja predsjednika razabire se da je broj članova porastao od 70 na 110, međutim, u savjetovalištu je registrirano 207 dijabetičara iz grada i kotara. Pohvaljen je rad savjetodavnog člana primariusa dr. Nikole Ivanovića koji nesebičnim radom i stručnom savjetima mnogo pomaže radu društva. Isto tako je pohvaljen rad drugarice dr. Vere Zubak koja sa mnogo zalaganja rukovodi savjetovalištem.

Posljednje diskusije izabrana je nova uprava društva. (AD)

SASTANAK OMLADINSKIH RUKOVODILACA

U maloj dvorani Društvenog doma održano je prošlog četvrtka savjetovanje predsjednika i sekretara omladinskih aktivista s područja šibenske općine. Sastanak je sazvan na inicijativu Općinskog komiteta Narodne omladine, a predsjedavao mu je Drago Putniković, sekretar komiteta. Na sastanku se raspravljalo o pripremama za veliku smotru svih učenika omladinskih radnih brigada. Na toj smotri, koja će imati karakter takmičenja, nastupit će mnogi omladinski aktivisti s raznim zabavno - umjetničkim tačkama. Posebna komisija ocijenit će te nastupe i najbolji aktivisti će biti nagrađeni sportskim rekvizitima i knjizama. Prije glavne smotre, izvršit će se područne smotre u Zlarinu, Prvić - Sepunina, Rakovu selu i Vmolju. Najbolji s tih područnih smotri učestvovat će kasnije na velikoj općinskoj smotri, čije je održavanje predviđeno 1. travnja u Šibeniku. (B)

OPASNE STEPENICE NA DOBRICU

U zadnje vrijeme stanovnici predjela Dobrić s pravom negoduju na stanje stepenica, koje su zbog klizavosti postale opasne po život prolaznika. Dosad je zabilježeno nekoliko padova, koji su na sreću prošli bez težih posljedica. Da bi stepenicama bilo sigurno hodati, potrebno ih je učiniti hrapavim, što ne iziskuje gotovo nikakova sredstva.

Novi pedagoški savjetnici

Od prije nekoliko godina uvedeno je zvanje pedagoških savjetnika. Pedagoškim savjetnicima se proglašavaju prosjetni radnici koji u svom radu pokazuju veoma mnogo zalaganja, koji u svoj rad ili rad svojih škola unose novine, veoma važne i potrebne za rad naše reformirane škole. Već i do sada s područja naše općine u zvanje pedagoških savjetnika unapređeno je nekoliko istaknutih prosvjetnih radnika. Prošlih dana je još nekoliko naših sugrađana dobilo priznanje. Na prijedlog društvenih organizacija i prosvjetnih vlasti Izvršno vijeće Sabora NR Hrvatske odlučilo je da se unaprijeđe u zvanje pedagoških savjetnika Velimir Vlahović, Olga Supuk, Mila Mariani i Tomo Lambaša. (B)

GOSTOVANJE NARODNOG KAZALIŠTA U SPLITU


Ansambli šibenskog Narodnog kazališta gostuje 20. i 21. ovog mjeseca u Splitu gdje će izvesti »Cirkus«, satiru Obrenovića - Lebovića. Ovo je prvo gostovanje našeg kazališta u novoj godini u vezi razmjene gostovanja između susjednih kazališta. (AD)

TEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA

Nedaleko Rogoznice dogodila se teška saobraćajna nesreća u kojoj je poginuo Stipe Juras, zidar, zaposlen u tvornici elektroda i ferocelura. On se zajedno sa M. Lambašom na motokotaču vraćao iz Splita. Kad su se približili selu Podorljak iznenada je motokotač s upravljačem Jurasom skrenuo sa ceste, udarivši o zid. Juras je teško povrijeđen ubrzo preminuo, dok je suvozač prečao sa lakšim ozljedama. Orogani Odiela za unutrašnje poslove izašli su na mjesto nesreće, da bi ispitali uzroke ove saobraćajne nesreće. Nesreća se dogodila u nedjelju 18. o. m. navečer.

SNJEŽNO NEVRIJEME

Prošlog tjedna zavladao je nad našim područjem nevrijeme popraćeno jakim sjevernim vjetrovima i snježnim kišom se zadržao samo po okolnim brdima. U noći od 13. i 14. o. m. temperatura je naglo opala za nekoliko stupnjeva, tako da je živa u termometru pokazivala minimalnu temperaturu od 3 stupnja ispod nule. Ovakvo vrijeme neobičajeno za ovo godišnje doba znatno je poremetilo saobraćaj na cestama.



Detalj iz šibenske luke

U povodu napisa „Čudni kriteriji žirija“

Otvoreno pismo uredniku zadarskog „Narodnog lista“

Druže uredniče,

Napis »Čudni kriteriji žirija« odštampan u broju 552 Vašeg cijenjenog lista ne nosi ničiji potpis. Je zato obraćam direktno Vama. Sudjelovao sam u organizaciji susreta gradova Šibenik — Zadar, prisustvovao sam svim priredbama, koje su se održale u okviru tog susreta, te moram priznati da me je poznatog napisa, njegove postavke u najmanju mjeru iznenadilo. Bilo bi mi krivo kad bi ovo moje pismo i najmanje utjecalo na postojeće prijateljske odnose između naših dvaju gradova i zato se unaprijed odmičem bilo kakve namjere u tom pravcu. Moram odmah konstatirati da, koliko je meni poznato, za vrijeme trajanja »Susreta« nije se ništa dogodilo, što bi moglo poremetiti ove odnose i, ako je jedna od svih »Susreta« bila da zbiljni naše gradove, onda je to bez daljnjega postojalo. U napisu »Čudni kriteriji žirija« kao da se u to sumnja kad se kaže: »Susret koji je trebao značiti (za budućnost) najsigurnije približavanje i prijateljstvo dvaju gradova završen je, ali...«

Čudno je shvaćanje svrhe »Susreta«, ako se piše da je žiri trebao uprijeti prestom i kazniti — u Zadru se žiri, u Šibeniku se »umire« ili »obratno«. Zar bi se itko usudio da kaže da se u jednom od naših gradova »umire«, a najmanje žiri na osnovu onoga što je vidio? Zar je donošenje takve »presude« uopće bila svrha ovog »Susreta«? Prema mom

shvaćanju, ovi susreti nalaze svoj smisao i opravdanje u podsticanju gradova da u izvjesnom momentu mobiliziraju svoje snage i pokažu što sve imaju i mogu dati na kulturno - umjetničkom, zabavnom i sportskom polju i živu, kao i da se uoči što im nedostaje, čemu trebaju u budućem radu posvetiti posebnu pažnju. Suprotstavljene dvaju gradova treba da služi samo kao stimulans za ovu mobilizaciju. Zar uopće poraz može značiti »umiranje«, a naročito ako on ovisi o kvizovima koji su više atraktivnog karaktera, intenziviranu pažnju publike i valjda su jedino radi toga u programu takmičenja.

Napis se otkomio na žiri i u vezi s pjevačima konstatira da je žiri izgleda pozitivnije ocijenivao imitatore nego one koji su bili originalni. »Šibenska Milva«, jer ona je odista to bila, ocijenjena je jednako kao i zadarska Marusia Šimanski, koja je te večeri bila samo Marusia i ništa više. Prvo, prvi put čujem da postoji »Šibenska Milva«, a što se tiče originalnosti, zar uopće ima smisla govoriti o njoj kod ovakvih pjevača, kad čemo nju teško moći i kod naših vrhunskih pjevača zabavne muzike. Drugo, ako već govorimo o žiriju i pjevačima, onda bi se misle napisa moglo sjetiti da je žiri zadarskim pjevačima dao 8 bodova, a šibenskim samo 2 i to iz dva nerazložna susreta. Isto tako, kad vođ napada žiri, onda je pisac trebao malo analizirati njegov

utjecaj na bilancu »Susreta«, pa bi ustanovio da je u disciplinama u kojima je pobjeda ovisila o ocjeni žirija Zadar dobio 25, a Šibenik svega 15 bodova, odnosno osim u ocjeni smotri, gdje cmjer 11:9 ne smatramo realnim, žiri nije dao nijednu pobjedu Šibeniku. Dakle, ako se netko ima ljutiti na žiri, onda to nije ništa kao Zadar. I treće, koliko je uopće korektno i umjesno ovako postavljati stvari i da li je uopće imalo smisla na to se osvrnuti. Zar to nije besmisleno stihčarenje i snižavanje svega skupa na jedan nedoličan nivo?

Medutim, sve ovo dosad navedeno ne bi bilo dovoljan razlog da reagiram na napis u Vašem listu. Zadržim njegov dio je ono što me kao građanina Šibenika i jednog od organizatora »Susreta« najviše iznenadilo i začuvalo susretu vođeno je najmanje računa o stvarima koje su pri ocjenjivanju trebale biti odlučujuće. Konstantan i marljiv rad nije ocjenjivan. Ocijenjena je površnost i spretnost da se nekome, na brzini i samo za jedno veće, zastu oži. Ne kaniimo na kraju govoriti o zadarskom crkvaškom mladim, o zadarskim slikarima amaterima, o Amaterskom kazalištu i svemu ostalom tipičnom zadarskom što u Zadru postoji i živi svakog dana, a ne samo jedno veće. Ali, ako otidete u Šibenik, sigurno nećete moći nigdje zaplesati — ukoliko Gimnazija ne priredi ples«. Pisac se ovdje zaista spustio na najniži

tračerski nivo, koji nas mora pogoditi, a, istinu govoreći, i vrijeđa nas. Kao da se zaboravio, ipak iz takta i u afektu kazao ono što nije nikako u skladu s plemenitim svrhom »Susreta« i prijateljskom duhu kojim je bio prožet. Mislim da je svakom potpunom jasna insinuacija gornjih navoda. Čudi me da je ovakvo nešto moglo uopće naći mjesto u Vašem listu. Zar je nastup preko 500 šibenskih amatera na primjedbu koja se pripremala svega osam dana i koja je, prema općem mišljenju bila kvalitetno na zavidnoj visini, odraz »spretnosti i površnosti« da se nekome na brzini i samo za jedno veće zastu oži? Zar je takva priredba uopće moguća, ako se ne »postoji i živi svakog dana, a ne samo jedno veće. Kako je to nekorektno, nelojalno i deklasirano! Zar pisac napisa, a i Vi, druže uredniče, koji ste mu dali prostora u listu, niste mogli malo pomisliti o težini ovih navoda? Šta bi trebalo da na ovo kažu svi šibenski amateri koji su uložili i to koliko truda i sistematskog rada da bi postigli ono što su pokazali na smotri? Zar je to priznanje njihovim naporima? Tješite nas ipak uvjerenje da je to jedno osamljeno, pojedinačno, lično mišljenje, koje neće poremetiti prijateljsku atmosferu u kojoj se odvijao »Susret« i koje će svatko osuditi.

Branko Belamarić

II savezna nogometna liga

Sport

Lokomotiva Šibenik 1:1

»Šibenik« je uspio osvojiti bod u susretu sa zagrebačkom »Lokomotivom«.

»Šibenik« je nastupio u ovoj postavi: Rančić, Cvitanović, Zaja, Marenci, Geić, Duilo, Nadozeva, Miljević, Zambata, Aralica i Stošić.

Utakmica nije bila na nekoj naročitoj visini. Ipak gledaoci su imali prilike vidjeti više uzbudljivih prizora pred obim vratima, a njih je bilo više pred golom gostiju.

jeme bez primljenog zgoditka unatoč pokušajima domaćina da već u tom razdoblju odluče utakmicom.

Drugo poluvrijeme započelo je silovitim napadima domaćih koji su igrali na polovini polja gostiju.

krenula u napad iz kojeg je pet minuta kasnije došlo do izjednačenja na 1:1.

Evto što je nakon utakmice izjavio Petar Stošić, kapetan »Šibenika«:

— Naša očekivanja u osvajačke bodove su se ispunila zahvaljujući dobro provedenoj taktici u obrambenim redovima.

»Rudar« se učvrstio na čelu

»ALUMINIJ« — »POLET« 3:0 (0:0)

Na igralištu u Lozovcu odigrana je prvenstvena nogometna utakmica između domaćeg »Aluminija« i »Poleta« iz Zablaca.

Pred oko 200 gledalaca susret je vodio Dukić iz Šibenika.

Utakmica je bila živa i borbeno. U prvom dijelu igre nije bilo zgoditaka jer su obje obrane uspjele da dobro obave postavljene zadatke.

Kod »Aluminija« su se istakli Teskera, Maslač, Folk i Bukić, a kod »Poleta«: Šiška, Ležaja, Krištić i A. Grga.

Dukić je sudio sa greškama, a najviše mu se zamjera što nije dosudio tri jedanaesterca u korist gostiju. (IA)

POŽAR — RUDAR 1:6 (0:4)

U dosta slaboj utakmici »Rudar« je zasluženom pobjedom nedoraslog »Požara« sa 6:1. Domaći su nastupili u oslabljenom sastavu, a krivicu za poraz snosi vratar Pavasović.

TLM — DINARA 1:4 (0:2)

U izrazitoj premoći gosti su osvojili vrijedne bodove u susretu sa momčadi TLM. Utakmica je bila dosta oštra, a na momente i gruba.

Table with 4 columns: Team, Goals, Assists, Minutes. Rows include Rudar, Dinara, DOSK, Polet, Aluminij, Metalac, TLM, Požar, Šibenik II.


Nogometna utakmica osnovnih škola

SIVERIĆ—DRNIŠ 3:1 (1:0)

U okviru Jugoslavenskih pionirskih igara u Siveriću je prošle subote održana međuskolska nogometna utakmica između učenika osnovnih škola iz Drniša i Siverića.

Poslije uzbudljive igre učenici iz Siverića zasluženo su pobijedili svoje drniške vršnjake s rezultatom 3:1 (1:0).

Utakmicu je s greškama vodio prof. Dušan Kovačević. (c)



Damir Marenci

REZULTATI XV KOLA

Lokomotiva — Šibenik 1:1, Varteks — Proleter 0:0, Željezničar — Borovo 1:0, Karlovac — Maribor 2:2, Trešnjevka — Čelik 0:3, Sloboda — Split 1:0 (nekontrolirano u 35. minuti zbog izgređa).

Tablica

Table with 4 columns: Team, Goals, Assists, Minutes. Rows include Željezničar, Sloboda, Trešnjevka, Karlovac, Čelik, Split, Maribor, Šibenik, Proleter, Varteks, Borovo, Lokomotiva.

GODIŠNJA SKUPŠTINA PLIVAČKOG KLUBA

Godina afirmacije mladih

Prošla je jedna zaista uspješna godina plivačkog sporta u našem gradu. Nakon izgrađenog modernog bazena i skakaonice, Šibenik je postao jedan od najvećih jugoslavenskih plivačkih centara.

Da bi se plivački sport još više popularizirao potrebno je, da se i u budućnosti nastavi s uređenjem plivačkog objekta, bez kojeg se ne može zamisliti normalan rad na uzdizanju ove sportske grane.

Osim toga potrebno je izgraditi svlačionice, jer sadašnje ne odgovaraju savremenim potrebama. Dovoljno bi bilo spomenuti državno prvenstvo Jugoslavije u skokovima u vodu, kad je pet gostujućih momčadi bilo smješteno u jednu svlačionicu, koja je premalena i za jedan klub.

Utakmicu je s greškama vodio prof. Dušan Kovačević. (c)

Financijsko stanje kluba i ove godine će sigurno biti jedno od najslabijih pitanja koje će morati rješavati novi upravni odbor kluba.

Skupština je donijela i neke planove za rad u novoj plivačkoj sezoni. Predviđa se da će se u Šibeniku održati zonsko prvenstvo u vaterpolu za ulazak u viši razred i jedna internacionalna priredba, u kojoj bi nastupili naši najbolji plivači i plivačice, te još nekoliko plivačkih i vaterpolskih susreta.

Skupština je pohvalila dobre uspjehe plivača koji su na seniorskom prvenstvu osvojili drugo mjesto, a prvo mjesto na prvenstvo podsveza Šibenik - Zadar. Najviše uspjeha na prvenstvima postigao je pionir Sinđa Belamarić. On je na prvenstvu pionira Hrvatske osvojio drugo mjesto na 100 metara leđno, a kao član reprezentacije Hrvatske na prvenstvu Jugoslavije osvojio je drugo mjesto i tako donio svom klubu prve medalje.

Vaterpolisti su u odnosu na prošle godine postigli dosta dobre rezultate.

Uz pojačanje Cavline i Krekovića iz splitskog »Mornara«, pobijedili su nekadašnji Zap. Njemačke »Rote Erde«.

Predsjednik Plivačkog saveza Jugoslavije Petrić je na kraju skupštine za dugogodišnji rad na unapređenju plivačkog sporta u našoj zemlji, dodijelio Anti Raiću zlatnu plaketu. Nešto manje je bio jedan od članova prijedatne plivačke reprezentacije.

Za predsjednika plivačkog kluba ponovo je izabran Silvester Periša. (d)

Naša priča

Kiša pada

Nisu bez razloga kružile priče o našem zamjeniku komandanta brigade da je nevjerojatno hrabar i odvažan čovjek. Dragan je zaista bio takav. Nitko tko ga je znao ne bi mogao tvrditi da to nije istina.

S jeseni četrdeset i treće pojave se vijesti da Nijemci obučavaju i ubacuju specijalno pripremljene grupe diverzanata u partizansku pozadinu. Te grupe, zvani »trupovi«, vješto su maskirane partizanskim odijelima i oznakama, dobro naoružane i napadaju u prvom redu štabove, a zatim ciljam je da stvaraju zabunu, paniku u pozadini.

Za nekoliko dana, pored ostalog što je učinio, svi noćni stražari držali su se njegovih uputstava. Najprije, stražarsko mjesto ima da se izabere na najpogodnijoj i na najsigurnijoj tački. Stražar mora da bude prikriven. On ne smije za vrijeme stražarenja da šeta, ne smije da se otkriva ničijem sluhu svojim pokretima.

Dragan je bio veoma zadovoljan što je sve išlo kako je želio da bude. S ponosom i zadovoljstvom je obilazio stražare i pohvaljivao ih zbog odličnog držanja na svojim mjestima.

Jedne večeri Dragana nema u kući gdje je bio štab. Osim njega svi su inače članovi štaba tu. Svi su obavazni da budu na okupu, jer to također jedna od mjera predostrožnosti. Čim padne mrak, za sve članove štaba mora da se zna. Ali njega nema. »Neka ga nema«, kaže komesar. »mi ćemo da spavamo«. I svjetlo se u kući

ugasilo. Međutim, znalo se gdje bi Dragan običavao da se zadržati. Znalo se za jednu njegovu slabost. U ratu pak to je mogao postati čak i grijech. No, to sada nije važno.

Važno je da je Dragan, vraćajući se negdje oko ponoći, išao brzo, žurno i trudio se da korača što neopaženije, što nečujnije. Ali takav hod zahtijeva više napora i više umara, brže se diše ili teže, a brže i srce kuca. Dragan razmišlja kako da uđe u štab, a da ostane neprimijećen. Bit će nezgodno ako ga dograbi komesar. Jer taj je čovjek oštar, reagira na svaku nepravilnost, kritičkuje i politički je sagledava. Ne bi bilo zgodno doći mu pod nož ili stati na njegov nišan. Onda je tu neizbježno ono: »Priznajem, pogrešio sam...« Sljaka stajanja pred komesarom brigade, veoma neugodna, naročito u slučaju posebnih okolnosti, sada mu je na umu. Da li će ona prokleta vrata da zaškljape? Da li su čvrsto pospali? Što da kažem, ako me upitaju gdje sam?...

Pun strepnje na što će da naiđe, odjednom stade kao ukopan. Zaustavi ga prodorni i gromki glas stražara.

— Stao sam — odgovori Dragan tiho.

— Kiša? — grmnu stražar prvi dio znakovna raspoznavanja.

— Pada — odazva se opet tihi glas. Stražar ga ne prepoznaje.

— Tko ide?

— Zamjenik komandanta brigade.

Dragan nitkako ne biva glasniji.

— Zamjenik komandanta brigade naprijed!

Kuća štaba brigade bila je posred izdužena planinske kotline, u jednom dijelu sela. Glas stražar je tu odjekivao kao u nekoj velikoj i prostranoj pećini. Eho je udarao o strane brda i, odbijajući se od njih, vraćao se. Samo je odzvanjalo: stoji, kiša, tko ide, zamjenik komandanta brigade naprijed... Draganu se kosa dizala na glavu.

— Ne viči tako jako, borče!... Ne viči tako jako, družo vojniče! Ne viči, čut će komesar. Zašto toliko galamiš?

— Umiri glas i stražar. — Ali, trupovi... Njemački diverzanti...

— Da, trupovi. Tačno. Samo, ja nisam taj, taj razumiješ li...

U štabu brigade, međutim, svi su to članovi čuli. Svi, pa i komesar. Ali, kada je Dragan na prstima ušao u sobu i polako se spustio na svoj ležaj u slami, pravilni su se da spavaju. Mile Jagin

Uspjesi željezničara šahista u Kninu

(»Jugovinič«, 1/2:1/2, Radojčić — Biočić II 1:0. Hrašovec 1/2:1/2, Bjelanović — Nakon ovih prvih uspjeha čl. Mrše 1:0, Novaković — Delić 0:1, nova mladog šahovskog kluba Peteržilnik — Dujšin 0:1, Čurko »Željezničar« predstojeći revanš — Vrečko 1/2:1/2, Vejinović — Bissusret, koji će se uskoro održati oči 1/2:1/2, Kresović — Svrđlin u Kninu, očekuje se s velikim interesom (m)

PODUZEĆE »LUKA I SKLADIŠTA« ŠIBENIK POZIVA sve radnike i službenike, koji su u 1961. godini radili u ovom poduzeću, a imaju pravo na osobni dohodak iznad tarifnog stava u smislu člana 24. i 29. Tarifnog pravilnika ovog poduzeća, da se jave osobno ili da dostave svoju tačnu adresu radi primitka osobnog dohotka iznad tarifnog stava ostvarenog od 1. I do 30. VI. 1961. godine. Za ostvarenje gornjeg prava zainteresirani treba da se jave što prije, a krajni rok je 3 mjeseca od dana objave.

AUTO-MOTO DRUŠTVO ŠIBENIK raspisuje natječaj ZA UPRAŽNJENO MJESTO SEKRETARA ŠKOLE AUTO-MOTO DRUŠTVA ŠIBENIK Natjecati se mogu slijedeća lica: 1. Lica za srednjom stručnom spremom i najmanje 3 godine prakse u motricisti. 2. Visoko kvalificirani vozač sa poznavanjem administrativnih poslova. Pismene robe s opisom dosadašnjeg rada - službovanja dostaviti Upravnom odboru Auto-moto društva Šibenik. Plaća po tarifnom pravilniku ili po dogovoru. Rok natjecanja do popunjenja upražnjelog mjesta. Nastup na dužnost odmah.